

bosansko-hercegovački magazin

EUROPPA

novembar 2014

Alarm šapatom
Uzduž i poprijeko kroz BiH: Čajniče
Intervju: Džonatan Mur

ISSN 1939-3423



ADVOKATSKA KANCELARIJA

Aleksandra H. Bronsted, PC

Attorney at Law



Aleksandra H. Bronsted

Osobne ozljede zadobivene:

Na radu/Workers' compensation

U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents

Pri padu/slip and fall

Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability

Medicinske greške/medical malpractice

6065 Lake Forrest Dr.
Suite 200
Atlanta, GA 30328



Porodično pravo/Divorce

Krivično pravo/Criminal Law

D.U.I

Phone: (770) 451-3818 • Fax: (770) 451-3922

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

U ovom broju:

4 Komentar

Alarm šapatom

12 Bosna i Hercegovina

BiH u raljama radikala

18 Intervju

Džonatan Mur, šef Misije OSCE-a u BiH:

“Tužiocima moraju raditi po principima vladavine prava, a ne po političkim motivima”

26 Društvo

Uzduž i poprijeko kroz BiH:

Čajniče

32 Nauka

34 Automobili

36 Film

38 Sport

40 Porodica

44 Zabava

46 Oglasi

PROUD MEMBER

Gwinnett Chamber 

NOVEMBAR 2014

GLEDAJTE VAŠ OMILJENI PROGRAM



FASTV-kanal# 19

NETTV-kanal# 27

BOSNATV-kanal# 20



www.bosnianyellowpages.us

jedna web stranica za sve vaše potrebe

Europa Magazine je partner Hayat TV-a za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayat PLUS. Kontaktirajte nas putem telefona 678 743 5731 ili mailom na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami da je reklamiranje na televiziji pristupačnije nego što mislite!



tel.: + 387 33 580 900

fax: + 387 33 580 909

prodaja@hayat.ba

www.hayat.ba

Alarm šapatom

Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Paddy Ashdown je, otvarajući debatu o Bosni i Hercegovini u Domu lordova britanskog parlamenta, rekao kako ta zemlja ide unazad i opisao je tu situaciju kao "tragičnu i opasnu".

"Žao mi je ako sam bio oštrij nego što bih inače bio, ali ja nemam načina da šapatom pozivam na buđenje", rekao je Ashdown.

On je u toj raspravi rekao i kako je Bosna i Hercegovina imala vrijeme uspona, kad se milion prognanih vratilo kućama i gradile se državne institucije, brže nego i u jednoj zemlji, a početak nazadovanja pripisuje odluci Evropske unije iz 2007. godine da proglasi "politiku vlasništva" samih Bosanaca i Hercegovaca nad reformskim procesima i da ih posmatra stojeći po strani.

Ashdown smatra kako je Evropska unija, odustajanjem od aktivnog angažmana u Bosni i Hercegovini, umjesto da doprinosi daljoj izgradnji funkcionalne države, prepustila teren opstrukcionistima i nosiocima politike podjele.

Naveo je, kao primjer tog evropskog ohrabivanja secesionističke retorike, odlazak doskorašnje šefice evropske diplomatije Catherine Ashton u posjetu Banjaluci, gdje je razgovarala s Dodikom "pred zastavom i mapom Republike Srpske" kao da se radi o kakvoj državi što je protumačio kao znak evropske nezainteresovanosti.

Svoju tezu o "tragičnom i opasnom" zaostajanju Ashdown je potkrijepio procjenom kako su i na najnovijim izborima prevladale stranke koje su predsjedavale nad ratom i pozvao je na obnovu međunarodnog angažovanja u stvaranju funkcionalne države.

Kada je predstavница vlade u toj debati, rekavši kako Velika Britanija priznaje suštinski značaj funkcionalne države upotrebila standardnu liniju evropske politike kako "promjene zahtijevaju da bosanske vođe rade za zajedničko dobro", Ashdown je reagovao:

"Pogrešno - uvijek krivimo bosanske političare, a nikad spoljne faktore što ne koriste ovlaštenja koja imaju."

Rasprava u Domu lordova ilustrativan je primjer narastajuće frustracije - i očekivanja - u evropskim prijestonicama da nakon izbora Bosna i Hercegovina najzad počne da se vraća na put euroatlantskih integracija, ali i odsustva zajedničke evropske strategije poticanja bosanskohercegovačkih partnera na tom poslu.

U očekivanju formiranja nove vlasti u skladu s rezultatima izbora i uz podsjećanje kako je za to poslije prošlih izbora

2010. godine trebalo više od godinu dana, zanimljivu analizu ponudio je prestižni nedjeljnik "The Economist" u tekstu pod naslovom "Bosanski izbori - Vjetar promjena: Bosna stagnira ali njeni izbori otkrivaju želju za reformom".

Ovaj magazin kaže: "Lako je otpisati Bosnu kao disfunkcionalnu zemlju sputanu nepotrebnim slojevima vlasti u kojima ništa ne funkcioniše. Zapravo, uprkos nepotrebno složenom sistemu vlasti, što je bila cijena za okončanje rata u 1995., Bosna funkcioniše - ali loše".

Pa gdje onda The Economist nazire "promjene u vazduhu"?

Magazin zapaža kako je u Federaciji BiH nakon teškog poraza socijaldemokrata osnažila nacionalistička bošnjačka partija, ali je značajan dio urbane populacije podržao potpuno novu stranku, Demokratsku frontu, "koja bi mogla igrati ulogu u novoj vladi".



Isto tako - zapaža i narastanje opozicije u Republici Srpskoj i neke njene simbolične pobjede koje nagovještavaju da se Dodikova "dugotrajna dominacija nad politikom bosanskih Srba približava kraju".

The Economist - u skladu s reputacijom jedne od najautoritativnijih ekonomskih publikacija - "pogađa u sridu" u prepoznavanju dominantnog motiva borbe za vlast u Bosni i Hercegovini: riječ je o podjeli plijena u vidu dodjele hiljada radnih mjesta u administracijama i kompanijama u vlasništvu države srednicima i sljedbenicima izbornih pobjednika.

"U zemlji od samo 3,8 miliona stanovnika ta radna mjesta daju mnogima očit interes za očuvanje sklerotičnog sistema", zaključuje The Economist podsjećajući, takođe, na februarske nemire i zahtjeve građana koje nove vlasti ne mogu ignorisati.

Iskustvo iz proteklih najmanje osam godina "klizanja unazad", od odbacivanja paketa ustavnih promjena sračunatih na postepeno jačanje države u aprilu 2006., pokazuje kako krajnosti - "stopostotne" Bosne i Hercegovine, otcjepljenja srpskog ili formiranja "trećeg entiteta" - vode, uglavnom, blokadi bilo kakvog napretka.

Ono takođe pokazuje da zagovornici tih krajnosti na bosanskohercegovačkoj sceni proizvode, uglavnom, efekte potpuno suprotne svojim objavljenim namjerama: guranje projekta "stopostotne" države vodilo je samo njenom slabljenju kao što je i secesionistička retorika - nasuprot željama njenih protagonista za ukidanjem ovlašćenja i funkcije visokog predstavnika - samo utvrdila osjećaj najuticajnih svjetskih partnera kako je dalji međunarodni nadzor vitalno potreban.

To nas vraća debati u britanskom Domu lordova.

U njoj je spomenuta i jedna simbolična epizoda iz ratnog Sarajeva - ona kad u predstavi "Čekajući Godoa" u režiji Susan Sontag u trenutku napete tišine glasnik na sceni kaže: "Gospodin Godo rekao mi je da vam kažem da on neće doći večeras, ali će sigurno doći sutra".

Susan Sontag je tada reporteru The New York Timesa rekla kako ona u Sarajevu i ne čeka Godoa nego Clintona.

Čekanje Evrope jednako je frustrirajuće, a potreba za domaćom saglasnošću i partnerstvima - utoliko veća.

Kemal Kurspahić
Radio Slobodna Evropa



Dino Multi-Services

DMS **PREVODI, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU
NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
LAWRENCEVILLE, GA 30043
E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO

LERO TRAVEL
Phone 404-660-0910

Enver Šejtanić



1405 Wheatfield Drive
Lawrenceville, GA 30043

enver@lerotravel.com
Save money Book online

www.lerotravel.com

JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC
Samo Ptice Lete Jeftinije



Jazmir Bešlija
owner

336 Springhaven Rd,
Lawrenceville, GA 30046

Tel 770.963.9684 ili 770.963.9685
Fax 888.404.8088
TravelBiH@Hotmail.com
www.TravelBiH.com

How can I help you?

PERSONAL SOLUTIONS:

- WFG Financial Needs Analysis
- Financial Goal Setting
- Recommendations and Implementation
- Term Life
- Whole Life / Final Expense Insurance
- Universal Life
- Index Universal Life
- College Funding Plans
- Estate Transfer Concepts and Solutions
- Disability Income
- Long Term Care
- Critical Illness / Chronic Illness Protection
- 401(k) / 403(b) Rollovers
- Traditional IRA / Roth IRA
- Immediate & Deferred Annuities

BUSINESS SOLUTIONS

- Cross Purchase Buy-Sell Agreements
- Key Person Insurance
- Executive Compensation Programs
- Business Continuation Strategies
- SEP and SIMPLE IRA
- Group Term

Dali Josipovic (678) 776-1395
Sr. Marketing Director, World Financial Group
3079 Crossing Park Rd, Norcross, GA 30071
Email: daliwfg@gmail.com
Fax: (770) 466-5613



World Financial Group, Inc. (WFG) is a financial services marketing company whose affiliates offer a broad array of financial products and services. Insurance products offered through World Financial Group Insurance Agency, Inc. (WFGIA). WFG and WFGIA are affiliated companies. WFG and WFGIA Headquarters: 11315 Johns Creek Parkway, Johns Creek, GA 30097-1517. Phone: 770.453.9300. WorldFinancialGroup.com

SDP BiH između promjena i propasti

Nakon što su ostavke na vodeće funkcije u SDP-u podnijeli Nermin Nikšić i Damir Hadžić, održan je vanredni sastanak najužeg rukovodstva te stranke. Dogovoreno je da bude sazvan Glavni odbor, a nakon toga održan i kongres stranke. Analitičari ocjenjuju kako je katastrofalan izborni poraz do jučer vodeće političke partije u BiH posljedica lošeg vođenja stranke, ne samo Zlatka Lagumdžije, već i uskog kruga ljudi oko njega. Ostavke vodećih ljudi u SDP-u smatraju licemjernim, s obzirom na to da su sve ove godine aminovali svaku odluku koju je njihov lider donosio.

Džaba su bosanskohercegovačka javnost i brojni akademski radnici godinama kritikovali vođenje SDP-om Zlatka Lagumdžije. Nije bilo dovoljno ni to što je tokom proteklih 17 godina stranku napuštao jedan po jedan čelni čovjek te političke partije. Nisu pomogle ni riječi njenog dugogodišnjeg prijeratnog i ratnog predsjednika Nijaza Durakovića, koju je dao krajem jula 2002. na Kongresu stranke.

„Dajem neopozivu ostavku na članstvo u SDP, na članstvo u Predsjedništvu, i neka vam je sa srećom. Izaberite kako ste i režirali, Lagumdžiju, i time ćete sahraniti SDP na ovim prostorima!“

Sve ovo što je preminuli profesor Duraković rekao prije dvanest godina stranci se obistinilo ovih dana. Debakl SDP-a koji se desio na opštim izborima i gubitak vlasti, potakli su najuže rukovodstvo da podnese ostavke. Dali su ih najodaniji Lagumdžijini ljudi - Nermin Nikšić i Damir Hadžić. Jedan na mjesto generalnog sekretara, a drugi na poziciju potpredsjednika.

„Razlog moje ostavke nije traženje ostavke predsjednika SDP-a, već čin suodgovornosti. Mislim da svi moramo podnijeti odgovornost.“

„Ovaj čin koji smo napravili Nermin Nikšić i ja podnošenjem ostavki, ustvari je upravo ono o čemu je on i govorio, to je jedna moralna obaveza koju svi zajedno imamo.“

Dvije ostavke u stranci „uzdrmale“ su najuže rukovodstvo, ali čini se ne i Zlatka Lagumdžiju, njenog lidera. U svom maniru, kojeg njeguje već godinama, novinarima je saopštio da ostavku ne može dati, jer ga je izabrao Kongres.

„SDP nije Konkordija, ja nisam kapetan Konkordije koji će napustiti taj brod prije nego sve jedan putnik bude na sigurnom.“ Lagumdžiji mnogi, svih ovih godina, zamjeraju bahatost, bezosjećajnost i uništavanje ideje socijaldemokratije zarad unutarstranačkih i ličnih interesa. Na pitanje kako to komentariše, on odgovara: „To su ljudi koji nemaju iza sebe apsolutno nikakvu odgovornost. Ja im želim sreću, ja im želim da i dalje budu kritični prema SDP-u, ali neki od njih me time prozivaju, što kažu ‘otkad je gavran pocrnio’. Nek’ sjašu više.“

No, nije Lagumdžija jedini krivac za sve ono što se proteklih godina dešava u stranci. Da su „kola krenula nizbrdo“

pokazao je odlazak prije više od deceniju barem desetak ljudi iz vrha stranke. Kulminiralo je napuštanjem funkcije u stranci Željka Komšića, najbližeg Lagumdžijinog saradnika, kojeg su mnogi vidjeli i njegovim nasljednikom. Evo šta je tada izjavio zbog čega napušta stranku.

„Ja sam dao ostavku na mjesto potpredsjednika iz osjećaja odgovornosti prema tih tristotinjak hiljada ljudi koji su glasali, što za SDP, što za mene. Nisam mogao da odgovorim tim ljudima na pitanja koja su mi postavljali, a imali su pravo da postavljaju, jer su išli sa pitanjima kao: šta je ovo, vi ste u kampanji pričali jedno, a sada radite drugo. Ja nisam imao odgovora na ta pitanja.“

Nakon što se situacija oko Komšića stišala, Lagumdžiju su i dalje „tetošili“ oni koji danas daju ostavke i traže od njega da to isto učini. Ovakav potez analitičari ocjenjuju licemjernim, upravo iz razloga što su ti isti podjednako odgovorni, ne samo za to što je SDP izgubio na izborima, već što su se ponašali na identičan način kao i on.

„Ovaj njihov čin je neka vrsta pokušaja da spase svoj upitni moralni kredibilitet. Niti ta stranka ima šanse da sa postojećom partijskom oligarhijom, ma ko od njih bio predsjednik SDP-

a, izađe u proces demokratizacije te partije, niti ta stranka ima šanse da sa postojećom partijskom oligarhijom, sa svim tim Lagumdžijinim poslušnicima, okupi lijevu političku scenu u Bosni i Hercegovini“, kaže profesor Enver Kazaz.

Profesor Slavo Kukić pojašnjava: „Nije on kapetan Konkordije, ali on je od čitavog broda napravio Konkordiju. Vi imate u tijeku jednog dana masu ostavki ljudi koji su bukvalno Lagumdžijini klonovi i koji su te ostavke podnijeli da bi se sutra na kongresu pobjednički vratili. Dogodi li se tako, SDP će i dalje srljati.“

Za dvadesetak dana biće održan Kongres SDP-a na kojem će se, kako sada stvari stoje, birati novi predsjednik. Zlatko Lagumdžija je već najavio da se na tu poziciju neće više kandidovati, ali nije rekao da li će ostavku tom tijelu podnijeti. Nepoznanica je i da li će se neko od njegovih dojučerašnjih prvih saradnika prijaviti za izbor na tu funkciju, jer to bi, kako ocjenjuju analitičari, značilo i kraj SDP-a u Bosni i Hercegovini. Kako onda da se stranka konsoliduje i vrati povjerenje koje je izgubila, i koji bi trebali biti sljedeći potezi, pojašnjava profesor Kukić.

„Ne nađe li SDP unutarnje snage da se zahvali Zlatku Lagumdžiji i ne samo Zlatku Lagumdžiji nego čitavom njegovom užem timu koji je podjednako odgovoran kao i Zlatko Lagumdžija, onda će SDP zaista postati marginalna stranka. Tamo je masa ljudi koji od politike žive i ja nisam siguran da će oni svoju personalnu egzistenciju staviti u pozadinu. Ali sasvim je izvjesno, ne nađe li SDP snage da se svemu tome odupre, nužno mu slijedi marginalizacija.“





Sabina Mortgage, Inc.

Mi kreiramo zajmove prema Vašim potrebama

703-537-5426

Nudimo čitav spektar programa koji uključuju:

COMMERCIAL LOANS – ZA KUĆE ZA RENTANJE

MULTI-FAMILY, MIXED USE, OFFICE, RETAIL

WEARHOUSE, STORAGE, AUTO SERVICE

**RESIDENTIAL LOANS IN VIRGINIA KOJI UKLJUČUJU: CONVENTIONAL, FHA, VA, JUMBO,
NO-MI-LOANS**

MINIMALNA DOCUMENTACIJA NA COMMERCIAL LOANS I VEOMA ATRAKTIVNE KAMATE!

Sabina Mortgage, Inc. Licensed in Virginia - NMLS #499850

2984 Trousseau Lane, Oakton VA 22124

Email: sabina@sabinamortgage.com

website: www.sabinamortgage.com



**WINDOW REPLACEMENT
DONE RIGHT.**

**Peace of mind from
the name you trust.**

1-800-908-8546

free in-home consultation



Exclusive Provider of
VantagePointe
Windows and Doors By simonton

**J.D. Power Highest in Customer
Satisfaction with Windows
and Doors, Four Years in a Row.
Tied in 2013.**

Simonton Windows received the highest numerical score among window and door manufacturers in a tie in the proprietary J.D. Power 2010-2013 Windows and Patio Doors Satisfaction Studies™ (Tied in 2013). 2013 study based on responses from more than 2,554 consumers measuring 11 brands and measures opinions of consumers who purchased new windows or patio doors in the previous 12 months. Proprietary study results are based on experiences and perceptions of consumers surveyed in January – February 2013. Your experiences may vary. Visit jdpower.com.

Bosna i Hercegovina na prekretnici

Jedna od poruka Međunarodne konferencije „BiH na prekretnici - Novi pristup euroatlantskim integracijama“ je da za BiH nema sretne budućnosti bez evropskih integracija. Da li je to moguće bez ustavnih promjena?

Više od 120 predstavnika panevropskih organizacija iz nekoliko evropskih država poručuju da vlasti u BiH moraju „okrenuti ploču“ i istinski se boriti za sve narode i građane. „Pređite napokon s riječi na djela. Neka vam procesi integracija budu uz ekonomski razvoj zemlje na prvom mjestu. Ostavite stranačke i lične interese sa strane i borite se za opće dobro. Ne živi se od udaranja po prsima i dokazivanja nacionalnih pripadnosti, već od posla i hljeba“, kazao je predsjednik Panevropske unije BiH Vanja Gavran.

uspostave nove vlasti nakon izbora. Potrebna nam je jaka i funkcionalna BiH“, zaključio je Inzko.

Zamjenik šefa delegacije EU u BiH Renzo Daviddi poručio je da BiH u idućih četiri do pet godina čekaju veoma ozbiljni izazovi. „Ukidanje diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina u izbornom procesu i uspostava jedinstvenog mehanizma koordinacije odnosa sa EU su najvažnije zadatke koje BiH mora provesti želi li postati kandidatom za članstvo u Uniji“, rekao je Daviddi.

Odluka „Sejdić i Finci“ zadire u suštinu Dejtonskog sprazuma

Učesnici konferencije vjeruju da je novi pristup euroatlantskim integracijama šansa koju BiH treba iskoristiti. Logi-



Počasní predsjednik Panevropske unije BiH Franjo Topić smatra da bi se stvari u BiH pomakle u pozitivnom smjeru „bonske ovlasti treba vratiti visokom predstavniku“. Topić je izrazio želju da ovaj stav bude sadržan u tekstu deklaracije čije se usvajanje očekuje na kraju radnog dijela konferencije. On smatra da je važno reformirati, ne dijelove, već cijelu BiH.

Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko kazao je kako se ovaj trenutak mora uzeti kao „novi početak“, tim prije što su upravo završeni opći izbori i što bi nova vlast u BiH morala raditi efikasnije u postizbornoj fazi. „Pragmatična, ambiciozna i sadržajna strategija za izlazak iz krize mora biti ključ

ka nove evropske agende za BiH je skretanje pažnje s teških tema i rješavanje egzistencijalnih pitanja kao što su borba protiv korupcije, podizanje životnog standarda i uključivanje u regionalne infrastrukturne objekte.

„Sve je to u redu, međutim, u samoj strategiji pristupa za BiH, kao i u godišnjim izvještajima o napretku BiH, kaže se da je, ipak, prioritetan zadatak provođenje presude ‘Sejdić i Finci protiv BiH’ i uspostavljanje sistema koordinacije sa svim nivoima državne vlasti“, kazao je član Predsjedništva Panevropske unije i ekspert za ustavno pravo dr. Kasim Trnka.



SUNNE LAW

Tough Advocacy & Compassionate Counseling

Call for a free Workers' Compensation case evaluation.

Nazovite za besplatnu konsultaciju. Nakon razgovora bit ćete sigurni da saradujete sa najboljim advokatom u Džordžiji

After talking to Celia Sunne, you will be confident that you hired the Best Attorney in Georgia.



Sunne Law- Protecting and Empowering Our Injured Clients for over 25 years

Sunne Law zastupa i vodi slučajeve povredjenih klijenata preko 25 godina

404-240-0975

651 Dallas Street, NE, Suite B, Atlanta, GA 30308

InjuryLawyerAtlanta.net

dish
YOU Choose The Deal!

CHOOSE ONE OF THESE GREAT OPTIONS!

Promotional Packages Starting At

\$19⁹⁹ mo

FOR 12 MONTHS
Not eligible for Hopper or iPad mini offer.

Upgrade to
DISH TODAY!

Join Without a Contract!

✓ **NO Contracts.**
✓ **NO Credit Check.**
✓ **NO Commitment.**

Not eligible for promotional pricing

ADD HIGH SPEED INTERNET

AS LOW AS

\$14⁹⁵ mo.

where available

CALL NOW – SAVE UP TO 50%!

1-800-267-9435

Call 7 days a week 8am - 11pm EST Promo Code: MB0114

Important Terms and Conditions: Promotional Offers: Require activation of new qualifying DISH service. All prices, fees, charges, packages, programming, features, functionality and offers subject to change without notice. After 12-month promotional period, then current everyday monthly price applies and is subject to change. EFP: If you cancel service during first 24 months, early cancellation fee of \$20 for each month remaining applies. **NO Free for Life:** Additional \$10/mo HD fee waived for life of current account; requires continuous enrollment in AutoPay with Paperless Billing. **Premium Channels:** 3-month premium offer value is \$160; after promotional period, then current everyday monthly prices apply and are subject to change. **Blockbuster (Hopper) requires online DISH account, broadband internet to stream content. HD-only channels not available with select packages. Hopper Features:** Autoplay feature is only available with playback the next day of select primetime shows on ABC, CBS, FOX and NBC as part of PrimeTime Anytime feature. Both features are subject to availability. **Installation/Equipment Requirements:** Free Standard Professional Installation only. Certain equipment is leased and must be returned to DISH upon cancellation or unattended equipment fees apply. Upfront and additional monthly fees may apply. Recording hours vary 2000 hours based on SD programming. Equipment comparison based on equipment available from major TV providers as of 8/19/13. Watching live and recorded TV anywhere requires a broadband-connected, 3G-enabled DVR and compatible mobile device. **Miscellaneous:** Offers available for new and qualified former customers, and subject to terms of applicable Promotional and Residential Customer agreements. State reimbursement charges may apply. Additional restrictions and taxes may apply. **Offers end 6/12/14.** © 2013 DISH Network L.L.C. All rights reserved. HBO®, Cinemax® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. SHOWTIME is a registered trademark of Showtime Networks Inc., a CBS Company. STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC. All new customers are subject to one-time processing fee. Offers require 24-month commitment and credit qualification.

„Ako se insistira na provođenju presude ‘Sjedić i Finci’, moramo biti svjesni da ova presuda zadire u suštinu ustavnog modela BiH, što barem konceptualno znači definitivno napuštanje Dejtonskog modela ustavne strukture BiH i okretanje ka briselskom modelu, odnosno prema evropskim demokratskim standardima. Ako je to prioritet, da li će i nove vlasti imati kapaciteta da to urade? Bojim se da neće, jer je cjelokupan ustavni model BiH opterećen brojnim nedostacima, posebno ako ga upoređujemo sa evropskim standardima”, rekao je Trnka.

On podsjeća da u BiH nisu ugrožene samo nacionalne manjine, nego i konstitutivni narodi „zbog pripadnosti entitetima”. „Za konstitutivne narode ustavom se preferiraju određeni kontingenti vlasti. To, naravno, usmjerava političke snage da svoju političku aktivnost i kompetencije organiziraju unutar svoje nacionalne zajednice. Dok se taj koncept ne izmjeni, ne vjerujem da možemo napraviti jedan takav prodor kao što je provođenje presude Sejdić i Finci protiv BiH”, rekao je Trnka.

Neophodna je promjena nacionalnog koncepta

Trnka vjeruje da EU mora smoci snage kako bi pomogla BiH da promijeni postojeći nacionalni koncept. „Po mom mišljenju to je moguće na dva načina. Prvi je način da se provo-

đenje presude odgodi za jedan period kako bi novim pristupom stvorila jedan povoljniji ambijent u kojem bi se kasnije, možda, stvorile neke pretpostavke, odnosno drugačiji odnos političkih snaga i to bi mogla biti ta nova evropska agenda. Drugi način je da Kontakt grupa (Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Rusija), koja je bila glavni kreator Dejtonskih rješenja, sada ponovo uloži dodatni napor kako bi pomogle vlastima u BiH da nađu određeno rješenje za provođenje presude ‘Sjedić i Finci’. U suprotnom, BiH će ostati stalno ishodište kriza što će se sigurno reflektirati i na EU”.

Predsjednik međunarodne Panevropske unije Alain Terrenoire kazao je da je njegova poruka političarima u BiH dvojaka.

„S jedne strane je pitanje da li želite biti dio evropske porodice, a s druge, ako želite da li imate dovoljno hrabrosti, odlučnosti i da li ste spremni na odricanje da se što prije pridružite evropskoj porodici. Odavno se krećemo u krug u vezi s tim pitanjem”, rekao je je Terrenoire. On je, također, podsjetio da se sljedeće godine navršava 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sprazuma. „Taj je sporazum zaustavio rat, ali je ovoj zemlji donio komplicirano ustavno uređenje i nadamo se da tako neće ostati i da će se za ovu zemlju otvoriti evropske perspektive”, rekao je Terrenoire.



Valentin Inzko i Renzo Daviddi



PainFreeAtlanta.com

Saobraćajni Udesi | Povrede Na Poslu
Padovi na Privatnoj Imovini



Pain Free Atlanta je mreža doktora i advokata koja postoji da se pobrine o vama nakon saobraćajne nesreće, povrede na poslu i pri padu na privatnoj imovini.

Kada vam zatreba prava pomoć Pain Free Atlanta je uz vas!



Ako želite da zakažete termin pozovite
404-333-7777

Više lokacija u Atlanti.

Mirela Žižić
Marketing Koordinator
painfreeatlanta@gmail.com

www.painfreeatlanta.com



VIRTUAL PROPERTIES REALTY

Osman "Cico" Vujinović

cell: 404-550-8054
fax: 404-641-1831
e-mail: osmanvu@gmail.com

Specijalnosti:
bankovne kuće,
foreclosure i HUD kuće



tel > 1.773.525.4889

fax > 1.773.435.6753

e-mail > info@styletravelusa.com

<4109 North Kedzie Ave, Chicago, IL 60618>

NAJPOVOLJNIJE karte za Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju i sve ostale destinacije!

Nudimo i usluge prevoda, popune i ovjere dokumenata.

Nudimo i
paket aranžmane za

- * Mexico
- * Caribbean
- * Hawaii

< www.styletravelusa.com >

BiH u raljama radikala

Rezultati izbora u BiH se ocjenjuju kao povratak nacionalizmu iz 90-ih i podršku dokazano korumpiranom i nefunkcionalnom sistemu.

Preostalo je još samo ogorčenje. „Svaka čast!“, kaže ogorčeno Aldin Širanović i dodaje: „Sada ste izabrali i mogu vas još četiri godine patiti!“

Nekoliko sedmica je ovaj nezaposleni 27-ogodišnjak iz Tuzle bio junak. On je putem Facebook grupe, nazvane po uzoru na ukrajinski 'Udar', u februaru uspio pokrenuti mlade Bosance i Hercegovce u ovoj unesrećenoj zemlji. U industrijskom gradu, u kome živi, a kasnije i u ostatku zemlje, letjele su kamenice na zgrade lokalnih vlada. Neki političari su odstupili sa svojih položaja. Osam mjeseci kasnije, sve se ponovo vratilo na staro stanje. 'Sramim se zato što sam Bosanac', kaže Aldin.

Zemlja bez rješenja

Nije samo stanovnicima BiH nejasno kako se može upravljati ovom zemljom sa tri naroda. Ni Aldin Širanović, kao ni razjareni učesnici februarskih demonstracija, nisu imali rješenja. Ne znaju to ni međunarodni zvaničnici i posmatrači koji ovu zemlju sa 3,8 miliona stanovnika, podijeljenu između tri naroda, već 20 godina zasipaju savjetima i zahtjevima. Tek je

svaki drugi građanin BiH izašao na izbore i to uglavnom kako bi glasao za stranku koja njemu ili nekome iz njegove porodice, osigurava neko od rijetkih radnih mjesta.

„Građani su izabrali tri radikala koje će uništiti BiH“, kaže Aldin.

Ta "tri radikala" su članovi Predsjedništva BiH i predstavnici triju naroda. Najbrojniji Bošnjaci su ponovo izabrali sina prvog i ratnog predsjednika BiH. Provjerenim receptom: on je u predizbornoj kampanji, naglašenije nego ranije, isticao muslimanski identitet i demonstrativno naglašavao svoju bliskost sa Turskom.

Hrvati, kao najmalobrojnija narodna grupa u BiH, izabrali su Dragana Čovića. I on je do pobjede došao zu pomoć nacionalističkih ideja: Hrvati, kao i Srbi, trebaju sopstveni 'treći' entitet, jer su u Federaciji u podređenom položaju u odnosu na brojnije Bošnjake.

Što se Srba tiče, za potkrepljenje trećeg nacionalnog radikalizma, tu je Milorad Dodik sa njegovom idejom o otcjepljenju RS-a od BiH.

Teror broja tri

Bosnom i Hercegovinom dominira broj tri: tri naroda, tri jezika, tri predsjednika, predstavnici tri naroda na važnijim političkim pozicijama, tri ento-nacionalističke stranke... Na-



Osam mjeseci nakon demonstracija, sve u BiH se ponovo vratilo na staro stanje. Narod je ponovo izabrao iste političke strukture



REALTY PROFESSIONALS

**BUYING • SELLING • LEASING
RESIDENTIAL • COMMERCIAL**

**ARMIN MEHMEDOVIC
(404) 512-0509**

arminsellsatlanta@yahoo.com

NOW HIRING!

Over The Road Owners Operators & Company Drivers

BEST WAY SERVICES, LLC

**RECEIVE A \$500 BONUS
AFTER 6 MONTHS OF EMPLOYMENT**

1985 NW 94th St. Suite G, Clive, IA 50325
5419 Gravois Ave, St. Louis, MO 63116

- *Offering good rates
- *Satisfactory safety rating
- *Working with all major brokers
- *Dedicated lane position available
- *Team driving position available
- *Fuel card
- *Paid per mile or percentage
- *24 hour emergency dispatch service available for drivers
- *Help with IFTA filing



Also hiring experienced dispatcher for the St. Louis office.

For more information please contact Besim or Amela at:
515.554.1711 or 515.276.0646

cionalisti se na vlasti održavaju zahvaljujući produblivanju etničkih podjela.

Osam mjeseci nakon demonstracija, sve u BiH se ponovo vratilo na staro stanje. Narod je ponovo izabrao iste političke strukture.

Cijena mira

U BiH postoji više od 100 ministara. Neki kažu da ih ima 130, a neki spominju još veću brojku. Tome spada i oko 800 parlamentaraca i to u državi sa manje od četiri miliona stanovnika. Takva zemlja, u kojoj skoro polovina budžeta odlazi na finansiranje državnog aparata, u kome svaki od tri naroda, kada se raspravlja o važnijim pitanjima, ima pravo veta, ne može napredovati. Ako čak i ambasadori bh. političare kritikuju i karakterišu kao korumpirane i nesposobne, onda su oni bez sumnje u pravu. Politička kasta u BiH je privilegovana i živi na visokom nivou, koji je milijama daleko od nužde sa kojom se narod suočava. To su dva paralelna univerzuma.

Krivci za to su i predstavnici Zapada, koji je prisilio sukobljene strane u BiH na potpisivanje Dejtona, baziranog na etničkim principima skrojenom Ustavu sa komplikovanom procedurom odlučivanja i glomaznom birokratijom.

BiH je zemlja koju Zapad u ovoj formi ne želi, ali je, zbog njene teritorijalne cjelovitosti, mora prihvatiti. Bosanski Srbi se žele otcijepiti. Za njih je BiH tvorevina koja se nasilno održava izvana. Bosanski Hrvati se u Federaciji osjećaju majoriziranim od strane Bošnjaka i žele, isto kao i Srbi, svoj entitet. Bošnjaci se pak zalažu za cjelovitu BiH sa više ovlasti za zajedničku vladu.

U BiH je potreban ozbiljniji angažman EU

Škripeći zubima, Bosnaci su izabrali nove vođe. U nedostatku alternative to su političari koji su već dokazali da BiH ne mogu ili ne žele povesti naprijed, ali važnost uloge vodećih evropskih političara za situaciju u BiH je od krucijalnog značaja za opstanak same države.

Ova balkanska zemlja je rasparčana, korumpirana i ima mizernu vladu. Koliko su građani time isfrustrirani, pokazalo se kada su u februaru tokom demonstracija zapalili zgradu vlade. Bile su to demonstracije koje su i na međunarodnom nivou, kao i u bh. stranačkim središtima, brzo zaboravljene. Čak i poslije katastrofalnih poplava i klizišta ovog ljeta su mnogobrojni političari mirne duše otišli na godišnje odmore, a ponovna izgradnja se skoro nije ni dogodila.

Što se tiče ovog bosanskog zastoja tu se neće ništa promijeniti sve dok kancelarka Angela Merkel i drugi vodeći evropski političari ne preduzmu nove korake usmjerene ka novom uređenju BiH i ne uklone sputavajuće podjele.

Pravno je to moguće. Najzad, BiH je još uvijek pod nadzorom i kontrolom međunarodne zajednice. No, da ova zbog brojnih kriza trenutno ne brine puno za BiH je na prvi pogled i razumljivo. Ali, to je greška.

Da se dugogodišnje ignorisanje siromaštva i loše privredne politike pred vratima EU može obiti o glavu već sada nagovještavaju vijesti o stotinama radikaliziranih Bosanaca, koji se bore u terorističkoj organizaciji IS-a, trenutno samo u Siriji ili u Iraku.





FASTV

NOVO HAYAT PAKET OD SAD NA FASTV!



za samo **\$20**

Mjesečno
Uključujući takse!

+ 100 TV Kanala samo
+ FREE HD BOX



ZOVITE FASTV I GLEDAJTE **100+ TV KANALA** iz Balkana za samo **\$20**

1-866-639-8911

Address: 2320 Arthur Ave Bronx, NY 10458

Telephone: 1-866-639-8911

Website: www.FASTV.com

Samit bez uvjerljive privredne politike eurozone

Štediti ili trošiti? Ta rasprava među državama članicama eurozone ostala je bez epiloga i poslije samita u Briselu. Sada bi nova Evropska komisija trebalo da predloži rješenje.

Mnoge države EU mogle bi da se ugledaju na baltičku republiku Estoniju. Ta zemlja ima senzacionalno nizak nivo duga, skoro da ne mora da plaća visoke kamate za pozajmice. Istovremeno, Estonija je usmjerena na digitalnu privredu i bilježi jednu od najvećih stopa investicija u EU. Čudo? Ne. Estonci su uspjeli da se iščupaju iz krize tek uz konsekvantnu štednju i nekoliko teških godina za građane. Naravno da ova država kao bivša sovjetska republika i mlada članica EU ima potpuno drugačije uslove nego prezadužene zemlje poput Francuske i Italije, ali možda Pariz i Rim mogu da prepisu makar dio recepta iz Talina. To je recimo mogao da bude dobar način da se otpočne samit u Briselu. Nažalost, taj samit je prošao u svađi.

Dva velika tabora u EU skinula su bijele plišane rukavice. Južne krizne zemlje traže više državnih investicija, više

vremena za otplatu novih dugova i strukturne deficite. Sjeverne države okupljene oko Njemačke pozivaju na savjesno pridržavanje budžetskih pravila, istrajavaju na izjednačenim budžetima i odbijaju državnu intervenciju u privredu kroz investicije. Ovom svađom nikako se neće podići povjerenje potencijalnih investitora koji sada ne znaju kakvu privrednu politiku u eurozoni da očekuju.

Pomalo nesrećno se po liniji fronta, između dva rova, kretao predsjednik Evropske centralne banke Mario Dragi koji očajnički pokušava da kupi vrijeme plasmanom jeftinog novca, što je skoro u sivoj zoni njegove nadležnosti. Dragi, međutim, i sam vidi da ni najniže kamate i najavljeni otkup bezvrijednih obveznica nisu podstakli banke da daju više kredita – čak ni u zemljama gdje je nezaposlenost ogromna. Dragi je upozorio šefove država i vlada da je krajnje vrijeme za nekakvu zajedničku ekonomsku politiku i reforme koje će umiriti finansijska tržišta. Nakon finansijske i dužničke krize, eurozona sada bilježi krizu konjunktura. Postoji opasnost da se dugogodišnja stagnacija produbi kolapsom cijena.





Mario Dragi

Ništa konkretno

Predsjednik Centralne banke upozorio je da je njegova institucija iskoristila gotovo sve adute – i da je sada politika na potezu. Dragi je tražio i jedno i drugo – i više investicija i konsolidaciju državnih budžeta. Pogledajte Estoniju. Ali lideri država nisu uspjeli da iskristališu konkretne mjere. Savezna kancelarka Angela Merkel ostaje pri svome: nema novih dugova. Njen italijanski kolega Matteo Renzi insistira na više trošenja i investicija, koje bi, da je po njegovom, došle iz zajedničkog novčanika poput „kišobrana“ za spas eura. Na kraju su, nemajući kuda, okupljeni zadužili novog predsjednika Evropske komisije Žan-Kloda Junkera da predloži paket investicija od 300 milijardi eura. On je ionako to još ranije najavio. Odakle će doći te pare i u šta će biti uložene – o tome još niko nema pojma.

Jadni učinci samita dodatno su uniženi neprikladnim ponašanjem dvojice premijera. Renzi je galamio kako njega nije briga šta Evropska komisija misli o italijanskom budžetu koji će on, bez obzira na pridike, sprovesti. Britanski premijer Dejvid Kameron je, sav crven od bijesa, rekao da neće plaćati cehove Evropske unije. To je, naravno, pravna nebuloza, međutim Kameronu je važnije da svojim pokroviteljskim istupima sakupi još koji poen kod evroskeptičnih Britanaca. Renzi i Kameron grade svoj imidž na uštrb EU – kancelarki Merkel se na to oteo jedan ironični osmjeh. Pravi problemi su za sada



gurnuti pod tepih. Ništa od vjerodostojne privredne politike eurozone.

Jedino što valja i što je dogovoreno je da pomoć u borbi protiv ebole bude podignuta za 400 miliona eura – sada će iznositi jednu milijardu. Ali ni tu nismo saznali odakle će doći novac. Makar kod ove teme je kancelarka bila odlučna da treba trošiti: ebola je prioritet, a Njemačka je spremna da plati i više ako bude neophodno, rekla je Merkelova. Malo je kasno to shvatila, ali barem je sada odlučna.

Intervju: Džonatan Mur, šef Misije OSCE-a u BiH

BiH-crna rupa u regionu

Šef Misije OSCE-a Džonatan Mur (Jonathan Moore) ocjenjuje da građani i javnost imaju pravo postavljati pitanja u vezi sa sporošću procesa prebrojavanja glasačkih listića. On kaže kako razumije frustracije, te mu je jasno kakav značaj mogu imati valorizirani rezultati izbora, a s tim u vezi i ogroman interes javnosti. Međutim, kategoričan je u tvrdnji da Centralna izborna komisija BiH radi u skladu s planom i rasporedom, dok OSCE i druge relevantne institucije prate rad CIK-a.

Finalni rezultati

- Važno je znati da je zakonom utvrđen period koji se odnosi na objavljivanje izbornih rezultata. U 2010. i 2012. godini finalne rezultate smo čekali po mjesec. Po istom principu, smatram da finalne rezultate u 2014. godini treba čekati do 11. novembra. Dakle, prošle su jedva dvije sedmice nakon izbora. Imamo vremena do 11. novembra, do kada treba očekivati finalne rezultate.

Tačno je da postoji mnogo otvorenih pitanja. Njih ne postavljaju samo političari i novinari, već se ona postavljaju i u

javnosti. Imamo činjenicu da se glasovi ponovo prebrojavaju. Uskoro ćemo znati konačne rezultate, a 11. novembar nije daleko. Popunjavanje parlamenata će u nekim slučajevima ovisiti i o manjem broju glasova, zato je od ekstremne važnosti da se taj postupak provede jasno i metodično, u skladu s pravilima i propisima - kaže Mur.

Ipak, nikada se nije desilo da nakon deset dana za Državni parlament nedostaje 12 posto, za kantone čak 19 posto prebrojanih glasova. Otvora se veliki prostor za manipulacije. Vaš komentar?

- Naravno, uvijek će biti špekulacija, a u demokratskim društvima ljudi imaju pravo da postavljaju pitanja o tome hoće li volja iskazana na izborima biti respektirana. U BiH oko toga uvijek ima skepticizma. Najveća briga koju imamo, međutim, jeste da je demokratski proces ukraden, ali ne zbog postupka prebrojavanja glasova, već zbog političara koji, bez obzira na izbore, ne rade svoj posao koji se odnosi na formiranje vlasti te koalicija.

Kakva su zapažanja Izborne posmatračke misije OSCE/



Džonatan Mur, šef Misije OSCE-a u BiH



Odabrana medicinska pomagala
 Razni medicinski proizvodi i predmeti
 koji se koriste za njegu oboljelih
 Primamo Medicare, Medicaid i većinu
 osiguranja

BESPLATNA DOSTAVA LIJEKOVA NA VAŠU KUĆNU ADRESU

Vrijeme dostave lijekova:

Ponedjeljak-Petak 10A.M. - 6 P.M.

Mogućnost dogovora termina isporuke

Dostavljamo lijekove svim penzionerima u Atlanti

Tel: 678-790-2748

PharmaLife
 6330 Primrose Hill Ct, Suite 103
 Norcross, Ga 30092
 Ph: 678-790-2748

Radno vrijeme apoteke:
 Ponedjeljak-Subota
 9:30 A.M.-5:30 P.M.



-I mnoštvo drugih nužnih potrepština za kućnu apoteku



ODIHR o procesu prebrojavanja glasova?

- Mislim da je preliminarni izvještaj ODIHR-a koji je predstavljen javnosti dosta sveobuhvatan. Veoma je važno da je među posmatračima bilo i onih iz političkih stranaka te iz nevladinih organizacija, poput Koalicije „Pod lupom“. U svakoj državi su moguće određene manipulacije na izborima, ali ukupni rezultati moraju oslikavati volju birača koji su izašli na izbore i koji su glasali. Rekao sam ranije, a i ovom prilikom ponavljam da nam je svejedno ko je izgubio ili ko je pobijedio. To nije na nama da odlučujemo. Najviše žalimo što dosta ljudi nije iskoristilo svoju mogućnost koju ima samo jednom u četiri godine da odlučuju o vlastima.

Šta možete reći o samim izborima? Dolazile su mnoge informacije o nepravilnostima s pojedinih biračkih mjesta. Mediji su s tih područja izvještavali da se radi o tzv. bugarskom vozu...

- Čuo sam dosta tih izvještaja šta se dešavalo 12. oktobra. Kada pogledate na raznolikost rezultata, možete doći do zaključka da oni odražavaju stajališta birača. Opet, treba sačekati finalne rezultate. Ja mislim da ni u kom slučaju ukupni rezultati ne oslikavaju masovnu krađu na izborima. Tako nešto bilo bi uočeno. Jasno je da je na pojedinim područjima bilo nekih neregularnosti. Ali pogledajte rezultate, mislim da su u skladu s očekivanjima.

Neke stranke su ostvarile dobre rezultate na određenim područjima, dok na nekim nisu. Mislim da su ljudi koji su glasali napravili određene odluke iz svojih razloga. Treba sada saznati od birača zašto su birali svoje kandidata, jer to je puno vrednija informacija. Vidite, imamo 5.401 glasačko mjesto.

Naravno da se mogu desiti neke nepredviđene stvari! Ja sam posjetio određeni broj biračkih mjesta, gdje sam vidio grupe različitih posmatrača. Mnogi od njih su bili prisutni tokom brojanja. Proces prebrojavanja jeste osjetljiva stvar. To je i razlog zašto CIK tome posvećuje veliku pažnju, te zašto se dešava ponovno brojanje. Mislim da ljudi trebaju imati povjerenja u ovaj proces.


Predmet analize

Kako komentirate veliki broj nevažećih listića, kojih ima blizu pola miliona? Šta nam to govori?

- Ima različitih vrsta nevažećih listića. Ima primjera da ljudi dođu na izbore, čekaju u redu, pokažu svoju ličnu kartu, dobiju listiće, a onda ih prazne stave u glasačku kutiju. Mislim da je to znak svojevrsnog protesta.

Ljudi, naravno, imaju pravo na tako nešto. Često je to slučaj kada im ne odgovara nijedan kandidat. Kada je riječ o drugim vrstama nevažećih listića, dakle onih koji su oštećeni ili onih na kojima se glasalo za različite opcije, i ta pojava može biti predmet analize za eksperte. U BiH postoji tradicija neobično velikog broja nevažećih listića. To jeste zabrinjavajuće. Prema nekim standardima, ukoliko se utvrdi 10 do 15 posto nevažećih listića, to se može smatrati visokim procentom po internacionalnim standardima. Mislim da oni koji su na listiću nacrtali, naprimjer, Paju Patka ili su uradili nešto slično ne bi trebali biti posebno ponosni na sebe. Jer, imali su upravo u tom trenutku šansu da naprave razliku.

Šta Vama govori mala izlaznost birača u kontekstu rezultata izbora?





Am Dent, Inc.



Dental Care for Entire Family

Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD

- * Cleaning and Gum Treatments
- * Bleaching, Bonding and Veneers
- * Crowns and Bridges
- * Tooth Colored Fillings
- * Extractions
- * One Hour Whitening (\$250)
- * Dentures and Partial
- * Bad Breath Treatment
- * Root Canal Treatment
- * Snoring Problem
- * Thumb Sucking Problem
- * Teeth Grinding Problem



Let us give you a winning smile!

Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000

Most Insurances Accepted

Medicaid (uder 21) Peachcare

Major Credit Cards

NOW OFFERING! Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation

New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75

0% Financing up to 12 Months through Care Credit

www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047

Olde Salem Apartments

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



NO APPLICATION FEE!**

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

- Postoje različiti razlozi. U nekim zemljama, uključujući i SAD, zapravo je teško dobiti više od polovine potencijalnih birača da izađu na izbore. Onda se javljaju različite teorije zašto je to tako. Da li im se ne sviđaju kandidati ili misle da im je dobro, ili možda da nema razlike za kog god da se glasa. Naravno da sam ista mišljenja čuo i u BiH. Nisam doduše čuo tako često od ljudi da im je sada dobro.

Štaviše, ljudi su veoma frustrirani. Ali, ono što mi uvijek naglašavam jeste to da smo imali dosta impresivan raspon kandidata. Najbolji primjer je lista kandidata za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. Imamo primjere i konsolidiranih snaga. Kada pogledate kandidate za srpskog člana Predsjedništva BiH, stranke koje ranije nisu sarađivale to sada čine. Imali smo dosta ozbiljne kandidate poput Željke Cvijanović, premijerke RS, te Mladena Ivanića, bivšeg državnog ministra. Želim reći da su te političke stranke ovaj proces shvatile vrlo ozbiljno, pa su dosta toga uložile u njega, a tu ne govorim samo o sredstvima za reklame. Isto se može reći i za kandidate koji dolaze iz FBiH. Poenta je da su građanima ponuđene mnoge opcije. Tako imamo i stranke koje su prilično nove kao što su SBB ili DF ili neki nezavisni kandidati.

Nije li, ipak, mala izlaznost birača bio taj element koji je znatno uticao na rezultate izbora?

- Poznat vam je pojam „izborna šutnja“. Mislim da su tada birači imali priliku da kažu svoje, dakle za vrijeme trajanja izbora, za razliku od političara. Ali birači su izgubili tu šansu, barem oni koji nisu glasali. To je zaista velika šteta! Naravno, ti ljudi će diskutirati o tome ko ih je trebao predstavljati, ko je šta uradio, a nije. Ali, znate, oni su imali šansu da odigraju ulogu u ovom procesu. Ne želim špekulirati o mogućim razlozima. Vidite da su neke partije prošle dobro, a neke koje su imale dobar rezultat prije četiri godine sada su prošle loše.

I to može biti određeni signal.

Kako komentirate preliminarne rezultate izbora? Imamo poprilično jasnu sliku o pobjednicima i gubitnicima. Kada uzmemo postojeću konstalaciju političkih snaga, je li moguće očekivati brzo formiranje stabilne vlasti?

- To je odlično pitanje. Nije, naravno, samo stvar da brzo bude formirana vlast, već da ta vlast bude stabilna. O tome će ovisiti jesu li stranke spremne na kompromise. Mislim da je još rano govoriti o koalicijama. S tim u vezi treba napomenuti da se još očekuje popunjavanje parlamenata, a posebno entitetskih. Ono što sada izgleda kao sigurno može biti drugačije dok se ne potvrde svi rezultati.

Mislim da treba gledati i na to ko ima znanje, vještinu, energiju i hrabrost da donese neke odluke. EU je jasno pocrtala koje su to obaveze BiH, a među njima je i presuda “Sejdić - Finci”. Tu ima različitih mišljenja. Ali, dok god je EU budućnost koju je BiH izabrala, politički lideri državu moraju dovesti do toga. Implementacija te presude je važna za OSCE. Dakle, kada budu formirane koalicije, cilj ne smije da bude samo brzo formiranje vlasti već i stabilna vlast koja će donijeti neke rezultate.

Tužiocima moraju raditi po principima vladavine prava, a ne po političkim motivima

Svjedoci smo velikog zastoja BiH na evropskom putu. BiH se često spominje kao nefunkcionalna država, crna rupa u regionu. Država prednjači po mnogim negativnim statistikama. Kada se sve to uzme u obzir, imaju li građani sada, nakon izbora, uopće razloga za optimizam da bi nova vlast mogla nadoknaditi sve ono što nije uradila prethodna?

- Mislim da, uprkos svemu, ima osnova za optimizam, a ima i prostora za neke nove šanse ili mogućnosti. Nadam se



**Dodite i kupite sve na jednom mjestu
UŠTEDITE I VRIJEME I NOVAC!**



**Clarkston Village Shopping Center
926 Montreal Road
Clarkston, GA 30021**

926 Montreal Road, Clarkston, GA

404-296-6493

**THRIFTOWN
Clarkston Village**

da je iza nas neka oštra retorika koja je bila demonstrirana u predizbornom periodu. Sada nas očekuje period u kojem se treba koncentrisati na praktične stvari. Vrlo malo političkih lidera je kazalo da već sada odbija neku političku opciju.

Ja sam i u RS i u FBiH čuo da ima volje da se nađu rješenja. Bez napornog rada i praktičnog pristupa kompromisima koji će donijeti konkretne rezultate neće biti napretka države. Ako pogledamo regiju, mnoge države se kreću naprijed. Kako to oni uspijevaju? Pa, uz pomoću kompromisa. Da, Dejtonski ustav je kompliciran, ali i on kao takav omogućuje BiH da funkcioniše. BiH ima potencijala, a ljudi žele da vide konkretna rješenja. Investitori s druge strane traže stabilnost, vladavinu prava, jednake uvjete ili šansu, da sistem nije korupti-

van, da tužiocu rade po principima vladavine prava, a ne po političkim motivima. Oni žele da vide dobru infrastrukturu. Sve to zavisi od političkog kompromisa i svi trebaju da rade zajedno da bi doveli do ove situacije.

Mogu li oni koji dođu na vlast sebi dozvoliti luksuz da kočevropski put BiH?

- Mi se nadamo da će stranke koje su dobile podršku birača iskoristiti tu prednost svog izbornog uspjeha i raditi zajedno s drugima da bi se došlo do rezultata. Da odgovorim na vaše pitanje, oni sebi ne bi smjeli dozvoliti luksuz da blokiraju stvari.

Autor: Amil DUČIĆ

BiH prva zemlja u svijetu sa novom generacijom pasoša


Savjet ministara BiH, na prijedlog Agencije za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, donio je Pravilnik o cijeni putnih dokumenata, koji predviđa uvođenje nove generacije pasoša sa tankom polikarbonatnom savitljivom identifikacionom drugom stranom.

Tako će BiH biti prva zemlja u svijetu sa novom generacijom pasoša koja ispunjava četiri uslova: lasersku personalizaciju, onlajn akviziciju podataka, polikarbonat stranicu sa

podacima i sliku u boji.

Cijena pasoša koji važi 10 godina iznosi 50 KM. Prosječna cijena pasoša u regionu i Evropi sa rokom važenja od 10 godina iznosi 64,8 evra.

Cijena pasoša za djecu od tri do 18 godina koji važi pet godina iznosi 40 KM, a za djecu koja nisu navršila tri godine cijena pasoša iznosi 30 KM, sa rokom važenja od tri godine.



**NAJPRISTUPAČNIJE CIJENE REKLAMIRANJA
NA TELEVIZIJI!**



***Imate biznis? Želite više posla?
Oglašavajte se i Vi na televiziji!***



1-877-747-6097 :: info@europlus.tv

Reklamirajte Vaš biznis za samo

\$250 mjesečno

(dužina trajanja ugovora 6 mjeseci)

Privatne poruke i mali oglasi

\$100 mjesečno

(bez ugovora)

UZDUŽ I POPRIJEKO KROZ BIH: Čajniče

Čokoljub je prije nekoliko dana boravio u Čajniču u kojem je "Nenadu iz Sarajeva hodža bio štela da ga popusti na zvonik crkve".

Sa vrućim perecima od Poričanina krećemo na istok. Cilj je Čajniče, priča o satu na crkvenom tornju, koji se nakon sto godina pokvario, da bi majstor iz Austrije, koji se popeo na toranj da ga popravi, otkrio na mehanizmu pečat svog djeda, od koga je naslijedio firmu. Izmišljena, ili istinita, to bismo da otkrijemo, makar je na kraju tako i ubili.

Penjući se neprekidno ostavljamo sumaglicu za sobom i poslije dugo vremena vidimo vedro nebo. Sunce se kratko zabavlja s nama iskačući na cestu iz romanijske crnogorice, ali se brzo sjeti da ima važnija posla pa nas ostavlja na miru.

U Čokoljubu se razgovara o vozaču u nekom bijesnom džipu koji nas je pretekao da bi odmah zatim usporio, dao lijevi žmigavac i skrenuo. Razvijamo SF strategiju protiv takvih u budućnosti, u kojoj će se znati koja je vijuga u ljudskom mozgu odgovorna za takvo majmunsko ponašanje. Sve što je potrebno

jeste pružiti nasilniku priliku da to ne ponovi, a kad je propusti, spržiti mu laserom zakržljali centar za humano ponašanje. Tehnološki i medicinski, neuroznanost će biti vrlo brzo u stanju da obavlja takve rutinske operacije. Ali pitanje je kako povući granicu između ljudskog i majmunskog ponašanja. Rojo ne voli granice, ali priznaje da ih se negdje mora povući. Ako u Australiji pedofile kljukaju nekim tabletama za umrtvljivanje bolesnih nagona, zašto bi tretman potencijalnih ubica djece na pješačkim prelazima ispred škola bio nehuman?

Ta se granica u medicinskoj prevenciji nasilja čini smislenijom od granice između Gornjeg Vakufa i Uskoplja. Ali rečenicu koja bi je povukla ne izgovarimo. Povlačenje granica lako sklizne u fašističku doktrinu. Ma kako zavodljivo bilo zamisliti ratne zločince na neurohirurškom stolu, pod oštricom nalik onoj kojom se steriliziraju psi, čini se boljom opcijom vrištati u sebi do neba kad ih vidite na slobodi, nakon nekoliko godina odmora u zatvoru. Čak i kad ste sigurni da gore nema nikoga ko taj vrisak može čuti.



U Goraždu pravimo pauzu na terasi hotela čije stubove u sali za ručavanje krasi slike Anđeline i Breda. Prethodno smo protegli noge i obišli krug preko dva mosta, od kojih jedan, uprkos podijeljenim mišljenjima građana, nosi ime Alije Izetbegovića. Da je u Čapljini, zvao bi se Franje Tuđmana. Iako je oba, figurativno rečeno, sagradio Tito.

Braco, s kojim pijemo kafu, završio je fakultet u Sarajevu i trenutno je ovdje, kod roditelja, bez posla. Nada se nekoj zaradi od predstojećih izbora. Možda bude radio u komisiji, a možda dobije da lijepi plakate, koji će poslije toga dana biti samo novo smeće, povrh ovoga koje se već sada presipa iz kontejnera i zatrpava travnjake. Građani sada već s velikom sigurnošću mogu zaključiti da će za koga god da glasaju u BiH na kraju trijumfovati đubre.

Braco ne pije vodu iz česme, jer je to, kaže, prečišćena Drina. S terase se vide rukavci kanalizacije koji se ulijevaju u bistru rijeku. Naravno, filteri su uzvodno, ali utisak je postignut. Pušim Drinu, pijem Drinu, volim Goražde, to bi mogao biti slogan nekog pokreta mladih i nezaposlenih, koji će u najboljoj tradiciji omladinskih radnih akcija u predizbornim danima, uprkos nesposobnoj vlasti, pospremiti svoj grad. I pokazati svim tim seratorima šta znači poštena kampanja. Ko bi to platio, pita Braco, i u korijenu sasijeca moj seratorski optimizam.

Čajniče samo iskoči iza okuke. Ukaže se na trenutak, kao otvorena ladica u zelenilu, koju naredna okuka odmah zatvori. I tako nekoliko puta, dok se najzad ne pojavi u svojoj visini. Da parafraziram Popu: pod njim šuma, nad njim šuma. Mjesto ima sve skupa desetak ulica, od kojih kroz centar prolaze dvije jednosmjerne; jednom se nastavlja za Pljevlja drugom vraća u Goražde (ili Foču).

Panoramom dominira toranj crkve Uspenja presvete Bogorodice. Kazaljke na njemu pokazuju podne.

U kafani Atina, udaljenoj pedesetak koraka od njegove kancelarije, dočekuje nas čajnička veza - mladić i efendija Emin Bakal, na koga su me uputili zajednički prijatelji, hvaleći mu živ duh i jasnu misao, hodža u Čajniču. Prije nego što kažemo zašto smo došli, dajem obećanje koje, nakon što on dva sata kasnije kroz smijeh u jednoj rečenici opiše cijeli naš poduhvat, shvatam da ću teško ispuniti. Kažem mu, naime, da u pričama koje pišem, o gradovima u Bosni i Hercegovini, imena ljudi s kojima razgovaram ne pominjem ili ih izmišljam, tretirajući ih kao književne likove čije riječi zbog toga na kraju budu moje, a ne njihove.

Već i dok to izgovaram, pošto smo prošli onih pedeset koraka, praćeni desetinama radoznalih pogleda (ko su ovi došljaci, i kakvog posla imaju s hodžom?), shvatam da je obećanje glupo, da bih bio kao onaj novinar s Pala koji, nakon što je NATO upao u kuću porodice ratnog zločina, u kameru izgovara kako je informacije dobio od prvog komšije koji je želio ostati anonimn. Prosto, bude li ovo Čokoljublje objavljeno, čitaće se i dijeliti, baš kao i sva prethodna, i nezadovoljstvo, ako za njega bude razloga (a do sada ih je uvijek bilo i previše) neće ni očešati pisca, kome se niko ni lika sjećati neće, nego će se svaliti na brbljivog sugrađanina koji je s njim viđen u otvorenom i prijateljskom razgovoru.

Srećom, u Atini nas dočekuje i Izet, inače opštinski odbornik i jedan od povratnika u grad iz kojeg su Bošnjaci početkom rata bili uglavnom svi deportovani u Crnu Goru. On, pretpostavljamo, ima bolje veze i može nam lakše srediti ono zbog čega smo potegli ovamo. Dok čekamo da neko odgovori na





Pogled na grad sa zvonika čajničke crkve

njegove pozive i poruke, nekoliko nam puta ponavlja da je narodu dosta igara i da ga sada samo hljeb interesuje, aludirajući na izbore i politiku koja još uvijek parazitira na ratu. Skoro da smo mu zahvalni što preko nepreskočivih detalja o ratnim stradanjima prelazi brzo, utrpavajući nam u reportažu pragmatični optimizam: sve je više ljudi iz Čajniča koji rade u goraždanskim fabrikama, sve je više povrća iz goraždanskih staklenika u Čajniču, ozbiljno se pregovara o obnavljanju vodovoda koji bi izvrsnu čajničku vodu spustio ponovo u Goražde (da ljudi tamo ne piju prečišćenu Drinu) i svi se smijemo dilemi čajničkih auto-instruktora, kuda će na obuku savladavanja raskrsnica sa semaforima svoje kandidate okrenuti, Foči ili ka Goraždu.

Sunce vani poziva nas da ostavimo visoke stolice Atine i pređemo u ljetnu baštu na glavnom gradskom trgu. Izet odlazi da ubrza našu stvar, a mi ostajemo s Eminom i slušamo standardnu prezentaciju lokalnih turističkih zanimljivosti, poput legende o nastanku katoličke crkve, koju je podigao zapovjednik austrijske pogranične jedinice, da se u njoj vjenča, nakon što za taj svečani čin nije dobio traženo odsustvo. Emin pominje i Evliju Čelebiju i njegove opise ove nekada važne i prometne kasabe, ali ga ubrzo prekidamo; ne trebamo ga da nam prepričava wikipediju. Nego da nam kaže kako je to biti hodža u gradu bez muslimana, u kojem se vjernici iz okolnih sela u gradskoj džamiji sakupljaju na molitvu samo petkom. Ne žali se. Putuje mnogo naokolo, obilazi ljude, drži časove vjeronauke u jednoj

od područnih škola, ima i vremena i uslova i snage da bude od koristi i pomoći, šta skromnom čovjeku njegovog poziva treba više od toga?

Uskoro nam javljaju da nas očekuju u crkvi. Penjemo se strmom ulicom do nje. Emin odlučuje da nas prati i možda iskoristi priliku da se upozna sa svojim pravoslavnim kolegom, koji je na dužnosti u Čajniču od januara. Otac Dragiša, jerej čajničke crkve, zatečen je našim pitanjem; o satu i popravku, i austrijskoj firmi koja ga je napravila i popravila ne zna ništa. Njegovi potčinjeni pabirče mršava sjećanja: da, bio je sat pokvaren, i popravljan, ali nejasno je kad, navodno u zadnjoj od sto godina garancije koju je na ispravnost sata pomenuta firma dala. Ako iko o tome zna nešto konkretno, onda je to Njegoš Vuković, koji se u Njemačkoj bavi nekom alternativnom medicinom, toliko uspješno da je nedavno išao da liječi Putina. Javiće nam njegov broj, čim ga saznaju.

Naš domaćin nema ništa protiv da se popnemo na zvonik i fotografišemo mehanizam. Penjemo se uskim i prašnjavim stepeništem, a onda običnim ljestvama, pored dva zvona (ne razmišljam o tome šta bi se desilo da u tom času zavone) do daščanog poklopca koji lako podižemo. Ali nas u prostoru u koji se uvlačimo, slabo osvijetljenom svjetlošću koja probija kroz krugove brojčanika, čeka razočarenje: ništa od velikih zupčanika, i lanaca, i opruga, kakvi se ponekad vide u a la Hičkokovim filmovima. Samo dva sandučića,

BONUS TRANSPORTATION, LLC



Zapošljavamo owner operatore !


- Commision 10%
- Sedmična isplata
- 24/7 dispečer na raspolaganju
- Saradjujemo sa svim brokerima na prostorima Sjeverne Amerike
- Nudimo fuel cards, trailere, kvalitetan profesionalni dispatch



616 322 5818
616 719 6064
bonustransllc@yahoo.com

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



metrobrokers.com **GMAC Real Estate**

DINO KRGO
REALTOR

678-429-4353
dkrgo@bellsouth.net



jedan manji i jedan malo veći, i šipke koje od njih duž debelih greda idu do kazaljki.

Po svoj prilici, junak naše priče, unuk austrijskog sajdzije, nije sjedio ovdje prašnjav i mastan, uznemiravan golubovima, rasklapajući i sklapajući cijeli jedan vijek mehanizam sa utisnutim žigom firme svog djeda, sretan i začuđen u kakvoj ga je nedodijli pronašao.

Kad, zaradivši trodnevnu upalu butnih mišića jedva nekako siđosmo niz strme merdevine i škripave stepenice opet na travnjak ispred crkve, zatekosmo dvojicu duhovnika u opuštenom razgovoru. Eminu je smiješno, a bude i svima, kad cijelu situaciju opiše u jednoj rečenici: Nenadu iz Sarajeva hodža bio štela da ga pop pusti na zvonik crkve. Bilo bi još smješnije s napomenom da je rečeni Nenad okorjeli ateista, ali ona ostaje prećutana.

Otac Dragiša želi nam pokazati nadaleko čuvenu ikonu, za koju se u narodu vjeruje da je čudotvorna. (Ateista se suzdržava od komentara. U progledavanja i prohodavanja on odavno ne vjeruje, ali će ikoni okovanoj u sedamnaest kilograma pozlaćenog srebra priznati čudotvorstvo kad novopečeni poznanici, pop i hodža, postanu prijatelji, i kad ih Čajniče vidi skupa na kafi u bašti ispred Gimnazije.)

Počinje kiša i vrijeme je za povratak. Crkvenjak nas ispraća informacijom da je sat ponovo pokvaren, jer neke časove ne izbjija. Kao da vjeruje kako bi ga naša priča, ako je odvijemo do kraja, mogla popraviti.

Jedna usputna želja, da vidimo fond gradske biblioteke, ostaje nam neispunjena, jer su njena vrata zaključana dvadeset minuta prije isteka radnog vremena. Emin, kao da nije već učinio dovoljno, vozi nas na uzvišicu iznad grada, da učinimo još koju

panoramsku fotografiju, i na fudbalski stadion, valjda jedini na svijetu do kojeg se mora popeti skoro do navrh brda. Da je vrijeme ljepše, možda bismo otišli i do njegovog sela i pčela o kojima brine. Meda će ove godine biti slabo, oraha i jabuka takođe. Samo gljiva ima u izobilju. Dok pijemo sikterušu, opet u Atini, pokazuje nam ženu koja se bavi njihovim otkupom. Žali se da ima vremena za čitanje, ali da ne zna koju bi knjigu uzeo. Hvalim Andrića, kojeg nije čitao i preporučujem, za početak, pripovijetku U musafirhani. Pozdravljamo se. S mršavim plijenom, slikama sata iznutra i brojem telefona Njogoša Vukovića, polazimo nazad.

Na izlazu iz Goražda kupimo autostopera. Student, koji sutra polaže ispit, na zadnja vrata Čokoljuba ulazi u književnost. Ne zna i ne pita ko smo, pa razgovor teče lako. Kad je u Goraždu, kao i većina mladih, noćni izlazak svodi se na kafanu i kladionicu. Nema kina (dobar je i internet), ali ima jedna otvorena scena iza doma kulture, za lokalne bendove, iako se ni oni ne pretržu od svirke. Nema ni pozorišta, osim ako zaluta neki putujući tezgaroš.

On sam nikada, kao osnovac, nije bio u pozorištu. Rodom je iz Čajniča, odakle je njegova porodica protjerana, ali se on toga ne sjeća. Kuća tamo je srušena, nisu nikad dobili donaciju da je obnove. Ionako se neće vratiti.

A da se on pita, ukinuo bi ove glupe granice, zbog kojih kad ide u Foču kod ljekara mora pregled platiti pet puta više nego u Goraždu. Međutim, šta da radi kad takvog pregleda u Goraždu nema?

Autor: Nenad Veličković

Enesa Mahmić: Bosanska pjesnikinja i svjetska putnica

"Putovanje je i kad se popneš na brdo iznad svoje kuće, pogledaš dole i pomisliš: 'Kako su ljudi, kuće i auti sitni kada se gledaju odozgo, kako je naše postojanje u kosmosu mizerno'. I onda se oslobodiš potrebe za gomilanjem materijalnih stvari i prestaneš da zagorčavaš život sebi i drugima. Za mene je putovanje svako fizičko kretanje koje donosi neko spoznajno iskustvo s kojim kasnije u društvu sudjelujemo etično, bez prljavih igrice, bez oraha u džepovima. Možda zvuči previše idealistički i naivno, ali nije. Vrlo je jednostavno."

Dvadesetpetogodišnja Enesa Mahmić mlada je pjesnikinja i zaljubljenica u putovanja. Maglajska, bosanska, svjetska, svačija i samo svoja, ova umjetnica odlučila je napustiti konvencionalne stege modernog društva i upustiti se u životne avanture o kojima mnogi vjerovatno nikada nisu ni razmišljali.

Često daleko od kuće, a, ipak, uvijek baš tamo gdje treba da bude, iz raznih sela, gradića i metropola, Enesa donosi svoje priče i pjesme, fotografije i uspomene. Priča počinje prije tri godine...

"Bila sam razočarana indoktriniranim sistemom obrazovanja, korupcijom, nepotizmom, prostitucijom, gdje nema intelektualne sirene, gdje profesori umjesto predavanja donose neke teffere i diktraju iz njih, kao na Sorboni 1967. godine, prije revolucije. Jednostavno, odbila sam da sudjelujem u tom cirkusu. Nabavila sam gomilu knjiga iz teorije književnosti, filozofije, filma i iščitavala to", priča Enesa o razlozima koji su je naveli na velike promjene u životu. Enesa je donijela odluku da odustane od predavanja na fakultetu, ali je još uvijek imala status studenta što je iskoristila za apliciranje na raznim ljetnim školama i konferencijama u Evropskoj uniji.

Umjesto "profesora koji nemaju biografiju i za 10, 15 godina rada imaju tek jednu objavljenu knjigu", sada ima priliku da u raznim zemljama širom svijeta sluša predavanja stručnjaka iz SAD-a, Velike Britanije, Italije koji su "vjerovali u cjeloživotno učenje i imali objavljenih 10, 20 ili 30 knjiga".

"Uvijek krećem na put s 50 eura. Nekada se desi da ni to ne potrošim."

Na mnoga putovanja Enesa je otišla zahvaljujući svom talentu za pisanje. Apliciranjem na razne konkurse, na kojima je redovno dobijala nagrade koje su uključivale putovanja, imala je priliku besplatno ili uz minimalne troškove obići više zemalja. Kako se broj zemalja koje je posjetila povećavao, tako

se povećavao i broj prijatelja koje je upoznavala, a samim time i novih mjesta u kojima je bila dobrodošla. S vremenom, više joj nisu bili potrebni seminari, konferencije ili ljetne škole, niti bilo šta drugo osim dobrog plana, ruksaka na leđima i 50 eura u novčaniku.

Do danas je uspjela posjetiti sve zemlje bivše Jugoslavije, Albaniju, Grčku, Tursku, Armeniju, Gruziju, Ukrajinu, Rusiju, Poljsku, Litvaniju, Latviju, Slovačku, Rumuniju, Moldaviju, Češku, Mađarsku, Maltu, Italiju, Austriju, Španiju, Estoniju...

"Imam bar jednog prijatelja u skoro svakoj zemlji. Putnička prijateljstva su jaka kao i sva ostala prijateljstva u branši."

Enesa najčešće putuje sama i s tim nema problema. Bez obzira na to gdje ide, sprijatelji se s lokalnim stanovništvom, koje joj često nudi pomoć, smještaj i hranu.

"Postoji niz iracionalnih strahova koji sprečavaju mlade ljude da putuju: da će biti gladni, da će se izgubiti, da trebaju mnogo novca. Ali to nije tako. Već na svom prvom putovanju uvidjela sam koliko je lako putovati. Uvijek je tu neko da ti pokaže put, grad, pomogne sa stvarima, poveze te, nahrani. Ljudi su mi davali novac, pozivali me na konak, na ručak, čaj. Bilo je tu i simpatičnih događaja nastalih jezičkom barijerom. Jedan turski kamiondžija je rekao riječ 'ekmek' (hljeb), i ja sam oduševljeno ponovila 'ekmek' jer je to bila jedina riječ koju sam razumjela,

a onda je on otišao i nakon pet minuta vratio se s dvije kese hrane, slatkiša, sokova, jer je razumio da sam gladna."

Izdvojiti jednu zemlju Enesa ne može. Sve su najljepše, i sve su joj dom.

"Svaka zemlja ima svoju ljepotu: grčka filozofija, italijansko slikarstvo, divljina Crne Gore, tursko gostoprimstvo, veličanstveni vrhovi Kavkaza, toplina ruskog i ukrajinskog čovjeka, moldavska i gruzijska vina, ekološka osviještenost Slovenaca, cvjetne livade južne Srbije, naše bosanske planine... Toliko ljepote u prirodi, kulturi, ljudima..."

Mnogo toga je neizvjesno u ovakvom načinu života, svaki dan donosi novu priču, svaka noć pruža novi dom. Ipak, ono što sa sigurnošću Enesa zna to je kako će potrošiti sljedećih 50 eura - na putovanje Iran - Kazahstan - Uzbekistan - Tadžikistan.

Autor: Hilma Unkić



Enesa Mahmić

OBAMA CARE

Informacije o Zdravstvenom osiguranju za neosigurane osobe u USA / Obama Care /

NAPOMENA: Ovo nije zvanična obavijest, ovo je samo neobavezani skraćeni pregled informacija.

The affordable Care Act (Obama Care) je izglasan da pomogne da Zdravstveno osiguranje postane dostupno, povoljno i kompletno za Vas i vašu porodicu. (Ako nemate osiguranje kroz vaš posao ili ste privatnik).

Health Insurance Marketplace (Zdravstvena tržnica) je državna agencija koja pomaže da neosigurani ljudi sa limitiranim prihodom nađu zdravstveno osiguranje.

Zdravstvena tržnica će vam reći da li ste kvalifikovani za nižu cijenu osiguranja na osnovu broja članova domaćinstva i prihoda. Kao osnova za obračun vašeg prihoda se koristi vaš modified adjusted gross income (MAGI). Ovo je obično zadnja cifra na vašim taksama.

Ovo je Tabela da provjerite da li ste kvalifikovani za umanjene premije (državne popuste) za zdravstveno osiguranje. Vi se možete kvalifikovati za umanjene premije preko Marketplace ako je vaš:

Broj članova porodice:	1	2	3	4
Godišnji prihod između	\$11,490 \$45,960	\$15,510 \$62,040	\$19,539 \$78,120	\$23,550 \$94,200

Morate biti u ovom rasponu da bi ste dobili popuste. Djeca do 19 godina mogu aplicirati za Medicaid ili Peachcare u određenim situacijama.

Muž i žena moraju raditi takse zajedno da bi porodica imala pravo na popuste.

Ovi planovi pokrivaju: osnovne zdravstvene beneficije, već postojeći problem i preventivnu zaštitu.

- Upisni period za 2015. godinu je od Novembra 15, 2014 do Februara 15, 2015, ako propustite da uzmete zdravstveno osiguranje u ovom periodu onda ćete morati čekati do 2016. godine.

Počev od 2014 godine od većine Amerikanaca se zahtjeva da imaju zdravstveno osiguranje ili da plate kaznu.

Kazna u 2015. godini je 2% od prihoda ili \$325 po osobi (\$162.50 za djecu), maksimalno \$975 za porodicu.

Određeni ljudi sa ograničenim (malim) prihodima ili propisanim otežavajućim situacijama mogu biti izuzeti od plaćanja ove kazne. Iduće godine kazna će biti \$695 po osobi.

Imaju četiri načina da se aplicira za ovo zdravstveno pokrivanje-osiguranje: internet www.HealthCare.gov; telefonom 1-800-318-2596, poštom i direktnim lokalnim kontaktom.

Ko može biti pokriven po ovom planu? Otac, majka i djeca do 19., a u određenim situacijama i djeca do 26. godine.

Zašto trebamo zdravstveno osiguranje? Niko ne planira da se povrijedi ili da bude bolestan, ali većina ljudi će kad tad trebati medicinsku pomoć. Zdravstveno osiguranje pokriva ove medicinske troškove i štiti vas od vrlo visokih troškova koje bi Vi inače platili iz svog džepa.

Za više informacija i pomoć u ovom procesu nazovite na tel. 678-429-4353 ili pošaljite e-mal: dkrgo@bellsouth.net

Dino Krgo



Zabrinutost sve više raste:

Svake sedmice bit će 10.000 oboljelih, a smrtnost će rasti!

Dok se ebola širi u zapadnoj Africi, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nema odgovor kako je staviti pod kontrolu, zabrinutost u svijetu sve više raste, jer stručnjaci upozoravaju na mogućnost prenošenja ovog smrtonosnog virusa iz Afrike u sve zemlje.

Iz Svjetske zdravstvene organizacije priznali su da nisu djelotvorno reagovali na epidemiju ebola u zapadnoj Africi, ističući da nisu uvidjeli rizike njenog brzog širenja u Gvineji, Liberiji i Sjevera Leoneu, objavio je britanski list "The Guardian".

- Gotovo svi uključeni u operaciju odgovora na epidemiju nisu vidjeli ono očigledno. Stručnjaci su trebali znati da konvencionalni način suzbijanja epidemije neće djelovati u regiji s poroznim granicama i propalim sistemima zdravstvene zaštite - navodi se u nacrtu internog dokumenta WHO-a.

Upravo zbog ovih propusta, sada iz WHO-a upozoravaju da će svake sedmice od ebola obolijevati 10 hiljada ljudi, i to već u naredna dva mjeseca, a smrtnost će se povećati na 70 posto, što znači da će sedmično od ovog virusa umirati 7.000 osoba. Prve procjene WHO-a predviđale su 50 posto smrtnosti, no Brus Ajlvard (Bruce Aylward) iz WHO-a kazao je kako se proteklih nekoliko sedmica bilježi hiljadu novih slučajeva zaraze sedmično.

- Do sada je u zapadnoj Africi registrovano 8.914 slučajeva zaraze virusom ebola, a umrlo je 4.447 osoba. Ukoliko se u naredna dva mjeseca ne pronađe "ozbiljan odgovor" na epidemiju, umrijet će daleko više ljudi - kazao je Ajlvard.

S obzirom na to da se virus već pojavio u Evropi, a i na Balkanu, ne isključuje se mogućnost njegove pojave i u BiH, zbog čega se na aerodromima provode pojačana kontrola i nadzor nad putnicima koji se vraćaju iz zemalja gdje je epidemija registrovana. Kako su kazali u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u toku su pripreme za formiranje tzv. izolatorija. U RS je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zadužilo Institut za javno zdravstvo da preduzme pripreme aktivnosti i mogući odgovor u slučaju pojave ebola. Institut je obavezan da sedmično obavještava Ministarstvo o provedenim aktivnostima.

Američki državni sekretar Džon Keri (John Kerry) kritizirao je međunarodnu zajednicu zbog davanja nedovoljne pomoći u borbi protiv ebola i pozvao je svjetske čelnike da šalju novac, helikoptere i osnuju centre za liječenje.

- Ako odmah ne poduzmemo odgovarajuće mjere u borbi protiv sadašnje epidemije, ebola će imati potencijal da postane poput HIV-a ili polija i protiv nje ćemo se boriti desetljećima - istakao je Keri.



Google Play bolji u preuzimanju aplikacija, ali i dalje kaska za zaradom App Store-a

Bitka aplikacijama se nastavlja i Apple se nameće kao pobjednik. Iako Google Play bilježi 60 posto više preuzimanja, Apple bilježi 60 posto više prihoda od prodaje aplikacija. A to se zapravo najviše vrednuje u cijeloj ovoj priči.

Android mobilni uređaji ionako imaju apsolutnu dominaciju na tržištu; oko 80 posto svjetske populacije koja koristi pametne telefone ujedno koristi i Android operativni sistem dok je njih 15 posto na iOS operativnom sustavu. Dakle, razlika je nekih 65 posto i to se vidi po broju preuzimanja aplikacija, samo što u priču dolaze drugi faktori kad se govori o prihodima.

Zna se da Android postoji i na uređajima koji vrijede svega stotinu američkih dolara, što znači da onaj ko se odluči na kupovinu takvog uređaja sigurno nema novca za aplikacije. Zna se i da iPhone vrijedi oko 600 američkih dolara, što znači da neko ko si može priuštiti takav uređaj, može i odvojiti pokoji dolar za aplikaciju. Samim time činjenica da je Google Play prošle godine imao prednost od 25 posto ne predstavlja previše.

Ipak, postoji nit za koju se Google Play može uhvatiti. U novoj analizi tvrtke App Annie nisu uvršteni prihodi od

oglasa unutar samih aplikacija, a oni na tržištu aplikacija čine 14 posto.

Jasno je da će još neko vrijeme Apple imati potpunu dominaciju, jer njihov je iPhone najprodavaniji u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu, koji najviše troše na aplikacije. Potom slijede Južna Koreja, Tajvan i Njemačka - a tamo Android ima dominaciju. No ono što dodatno zadovoljava i brine jest što 90 posto prihoda Google Play dobiva od prodaje igara. Samo, to nije dovoljno i to ne bi trebalo biti ono na što se treba koncentrisati ukoliko žele da se zaostatak po pitanju prihoda smanji.

Također, App Store je dizajnerima aplikacija i dalje glavno odredište, jer je jednostavnije tamo plasirati proizvod. No i time se Google Play bavi, žele smanjiti sve komplikacije koje postoje.

Sve u svemu, za očekivati je da će Google Play imati i 80 posto više preuzimanja sljedeće godine, ali razlika u prihodima neće se bitnije promijeniti, jer tri najveća nova tržišta koja Android drži ne troše previše novca na aplikacije. Riječ je o Indiji, Indoneziji i Brazilu. A tu je i Kina, naravno, gdje je također prodaja aplikacija mizerna.



Konačno: Leteći automobil uskoro postaje stvarnost!

Bio je naučno-fantastični san već desetljećima - automobil koji jednostavno može poletjeti da se izbjegnu saobraćajne gužve.

Međutim, slovačka kompanija konačno je načela rješenje problema. Aeromobil može letjeti 430 km s jednim spremnikom goriva - a kada je u konfiguraciji automobila, sa preklopljenim krilima, lako može stati na standardno parking mjesto. Gorivo bi se punilo na standardnim benzinskim pumpama.

Aeromobil je "leteći automobil" koji savršeno koristi postojeću infrastrukturu stvorenu za automobile i avione", kažu iz kompanije, čija je najnovija verzija koncepta treća generacija.

"Razvijamo koncept letećeg automobila od 1990. Naš prvi model izgledao prilično bizarno i imao je problema da uđe u redovnu upotrebu. To je bio signal za poboljšanje na

način da koncept postane sastavni dio redovnog prometa na cestama", rekla je Tatjana Veber, glasnogovornica AeroMobila.

"Dobili smo pozitivne povratne informacije od nekoliko stručnjaka iz avionike, koji cijene naš dizajn i tehnička rješenja u procesu transformacije. Automobil je konstruisan da bude pogonjen na benzin, sa motorm Rotax 912 ULS", dodala je.

Iz AeroMobila tvrde da je njihov treći prototip spreman da bude prikazan na festivalu u Austriji, gdje će se prezentovati pionirski izumi. Međutim, dizajn još uvijek nije prefektan - kada je u modu automobila, krila se preklope na stražnje sjedište iza vozača.

"Aeromobil 3 je moderan, udoban za vozača i suvozača, a iznimno kombinira performanse sportskog automobila s kvalitetama jednog 'ultralighta", dodal je Veber.



PROBLEMI SA SUNUSIMA?



BOLOVI?



NESANICA?



Revolucionarna tehnologija koja komunicira s tijelom

Holografski čipovi komuniciraju s tijelom preko energetski osjetljivih tačaka na tijelu zvanim meridijani-poput akupunktura, ali bez iglica.

Koriste se za: gubitak tjelesne težine, nesanicu, bolove, sinusne alergije, povećanje libida i više energije.

Holografski čipovi su mali flaster u boji kože. Čipovi se lijepu na kožu tako da ništa ne ulazi u tijelo, a potpuno su nenametljivi. Naučno je dokazano da su čipovi-flasteri veoma učinkoviti, ali najbolji dokaz su rezultati desetine hiljada ljudi širom svijeta koji ih koriste svaki dan.

HILJADUGODIŠNJA TRADICIJA AKUPUNKTURE U KOMBINACIJI SA

NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM DANAŠNJICE

HOLOGRAMSKI ČIPOVI

WWW.EM.CIEAURA.COM

25 stvari koje niste znali o seriji "Seks i grad"

Ko ne voli "Seks i grad"? Serija koja se svaki put gleda kao da je prvi krije mnogo zanimljivosti iza scene. O čuvenoj seriji pročitajte 25 stvari za koje vjerujemo da niste znali.

1. Da li ste se pitali zašto nikada niste vidjeli grudi Sarah



Jessica Parker? Samo u njenom ugovoru je pisalo da se Carrie Bradshaw nikada neće pojaviti gola na ekranu.

2. Postoji razlog zašto peta sezona ima samo osam epizoda. Naime, Sarah je bila trudna sa sinom Jamesom Wilkijem Brodericom, koji se rodio u oktobru 2002. godine.

3. Serija "Seks i grad" je inspirisana nedjeljnom kolumnom koju je Candice Bushnell pisala za New York Observer. Bushnell je kreirala alter ego koji je nazvala Carrie Bradshaw, kada je objavila knjigu, koja je zapravo kompilacija njenih kolumni.

4. Pravi gospodin Zvjerkina je zapravo Ron Galloti, bivši dečko Candice Bushnell, koji je bio izvršni direktor jednog magazina.

5. Režiser Darren Star je najviše profitirao od serije "Seks i grad". On je Bushnell platio samo 60.000 dolara za autorska prava na njene kolumne.

6. Čuveni stan u kojem je Carrie Bradshaw živjela prodat je 2012. godine za 9,65 miliona dolara.

7. Seriju su stalno pratile glasine da Sarah Jessica Parker i Kim Cattrall, koja je glumila Samanthu, nisu bile u dobrim odnosima. Iako glumice nikada nisu odgovarale na pitanja da li je tačno da se ne podnose, sve i da je bilo tako, izuzetno profesionalno su odradile posao.

8. Kim Cattrall je odbila ulogu Samanthe, i to dva puta! Na kraju ju je dječko režisera Darrena Stara ubijedio da pruži ovoj seriji priliku.

9. Čuvena uvodna špica ima jednu veliku grešku. Auto-bus koji ispraska Carrie Bradshaw u jednom trenutku je pun, a u drugom prazan.

10. Prije rada na seriji "Seks i grad" Darren Star je bio odgovoran za čuveni Beverly Hills, 90210 i Melrose Place.

11. Čak i kada je u kadru bila od struka naviše, Kim Cattrall je insistirala na tome da nosi visoke štikle. Kako kaže, to joj je davalo "bolji osjećaj Samanthe".

12. Ako obratite pažnju, primijetit ćete da Natasha, Zvjerkina žena, uvijek nosi bijelo. Sve do kraja priče ona je bila isključivo u boji vanile, koja se često smatra bezličnom.

13. U sceni u kojoj Tray prosi Charlotte ispred Tiffanyja čelnici čuvenog brenda nisu dozvolili ekipi da uđe unutra iz sigurnosnih razloga. Umjesto toga, oni su morali da naprave lažni izlog Tiffanyja, pa čak i za to da traže dozvolu.

14. Osim u epizodi u kojoj je Mirandina majka umrla, junakinje su rijetko pominjale svoje porodice. To je zato što su scenaristi željeli da ih prikažu kao četiri potpuno nezavisne žene, bez porodične istorije kao važnog faktora u seriji.

15. Pravi advokat je napisao predbračni ugovor koji je Bunny ponudila Charlotte da potpiše pred brak s Trayem.

16. Patricia Field, čuvena kostimografkinja, nikada nije ponovila nijednu odjevnu kombinaciju djevojkama, osim Carriene krznene jaknice iz posljednje scene, koja je bila i u prvoj epizodi.

17. Zapravo, svaki kostim je bio poseban iz jednog razloga. Odjeća je birana vrlo pažljivo, tako da nijedan odjevni predmet ne skreće pažnju s važnog trenutka u seriji.

18. Kristin Davis, koja je tumačila Charlotte, izjavila je da njena baka ne bi razumjela "Seks i grad", pa joj nikada nije rekla ni kako se zove serija u kojoj je glumila, kao ni njenu radnju.

19. Kada je Mirandina maca počela da se igra s Bradyjevim pupkom koji je otpao, to je zapravo bilo parče govedine vezano za konopčić.

20. "Seks i grad" je bila prva kablovska serija koja je osvojila Emmyja za najbolju komediju.

21. Vjerovali ili ne, Cynthia Nixon, koja je tumačila ulogu Mirande, nema probušene uši. Ona je sve vrijeme nosila klipse ili su joj stavljali masivne ogrlice kako bi to nadomjestili.

22. Neke od kulturnih scena u seriji su se zapravo stvarno i dogodile scenaristima – raskid preko ljepljivog papirića, raskid preko vratara, itd...

23. Ulica u kojoj Carrie Bradshaw živi (245 East 73rs St.) zapravo ne postoji.

24. Snimanje posljednje epizode bilo je završeno u srijedu, samo četiri dana pred svjetsku premijeru u nedjelju.

25. Čuvena pufnasta suknja koju je Sarah Jessica Parker ponijela bila je njena ideja i pronašla ju je u sobi s odjećom. Danas se ona nalazi u posebnom okviru u kancelariji Michaela Patrica Kinga.

Hitmejker Fahrudin Pecikoza Peca: Kad ovima na vlasti kažeš "Stonesi", misle da si im nešto opsovao

Veliki broj hitova, među kojima su nezaboravna evrovizijska "Lejla", "Miljacka", "Strah me da te volim", tačnije gotovo sve pjesme Harija Mata Harija, lična su karta hitmejкера Fahrudina Pecikoze Pece.

Sa autorom regionalnog ugleda razgovarali smo o novom albumu Harija Mata Harija, koji pripremaju zajedno, o teškoj situaciji na muzičkoj sceni u BiH te o drugim temama.

Dosta posla

- Hari i ja sad smo ponovo na početku. Prvo smo skoro završili ploču i onda smo malo pomahnitali pa smo sve počeli ponovo raditi. Na pola puta smo. Velika je sreća što meni s tekstovima pomažu Armin Šaković te Zlatan Fazlić Fazla. Ima tu dosta posla, radimo na relaciji Sarajevo - Zagreb - Beograd, pa sam se dogovorio s Harijem da me plaća po kilometru - našalio se Peca.

Hari i Vi spremate ploču, dok dosta muzičara odustaje od izdavanja albuma kako zbog interneta tako i zbog sveukupnog stanja na muzičkoj sceni u BiH?

- Ni autorska ni internetska prava kod nas nisu regulirana na pravi način. U svijetu je to posloženo, već mi dobivamo novac od tog što se na internetu eksploatira. Kad neko vrijedi, onda se isplati snimati ploče. Mi mislimo da vrijedimo i nama je, hvala Bogu, dobro.

U Sarajevu su koncertne aktivnosti zamrle. Zbog čega?

- Zbog države, koja uopće ne podržava rad umjetnika. Mi smo se sveli na Sarajevo Film Festival. Država treba biti mecena. Sramota je da naši bendovi sviraju na trgovima po Srbiji, Hrvatskoj, na Jadranskoj obali, gdje grad finansira zabavu, a kod nas ništa. Kada je posljednji put Dino Merlin imao koncert na stadionu Koševo, Halid Bešlić je napravio četiri puta veći pazar na benzinskoj pumpi nego obično. Tako taksisti, kafane, restorani... Ako već država uzima PDV, mora nešto vratiti u kulturu. Mi, nažalost, imamo ministre kulture koji s mapom grada hodaju po Sarajevu, koji još nisu shvatili šta se dešava. Država treba stati iza nas muzičara i podržati nas kao realnu privrednu granu. U ovu državu Dino Merlin, Halid Bešlić, Hari Mata Hari i ja donosimo više novca nego neke firme. Da ne govorimo cijela estrada. Svaki vikend su naši pjevači vani i donose u BiH keš, zdrav novac. I niko ne vodi računa o tome.

Menadžeri i producenti iz regiona koji žele u Sarajevu organizirati koncert kažu da je to gotovo nemoguće zbog brojnih birokratskih prepreka i iznimno visokih finansijskih obaveza.

- Ljudi koji vode tu politiku ne shvataju šta znači kad te jedna Dženifer Lopez (Jennifer) stavi na mapu svoje turneje i kad na njenoj internet-stranici 100.000-200.000 fanova vidi da piše Sarajevo. To je tolika reklama ovom gradu, ovoj državi... Ovi nemaju tu percepciju u glavi. Zato što je većina tih ljudi, nažalost, da budem grub, počela praviti zube prije pet godina, a kamoli šta drugo. Došli krezavi na vlast. Kad ovi-



ma na vlasti kažeš "Rolling Stonesi", oni misle da si im nešto opsovao.

Šansa za mlade

Mi ovdje imamo Zanu Marjanović, koju je primio američki predsjednik Obama.

- A ovdje je niko nije primio. Zana radi, trudi se, pravi sjajne predstave, ali podršku dobiti od ovih struktura vlasti je nemoguće.

Je li Vaše nezadovoljstvo kao umjetnika razlog zbog čega ste se uključili u politiku.

- Uključio sam se iz jednostavnog razloga, da sam sebi mogu reći: "Peca, pokušao si nešto uraditi". Prepoznao sam u Fahrudinu Radončiću lidera, poštenog i fer čovjeka. To je čovjek kojeg će biti teško podmititi, jer je pun kao brod. To je čovjek koji će svima pružiti šansu da naprave ono što znaju i najbolje ljude će dovesti na najbolja mjesta. Meni mjesto u Skupštini Kantona ne treba radi egzistencije, ja sam svoju egzistenciju riješio. Realiziran sam čovjek, da je normalna država, ja bih zarađivao pola miliona godišnje. Uključio sam se u politiku da pružim mladima šansu da postanu ono šta ja jesam. Danas je nemoguće baviti se umjetnošću bez podrške države i bez podrške onoga koji zna šta je umjetnost i kultura.

Donio sam uspjeh svojoj zemlji

- Nije Hari Mata Hari bio treći na Eurosongu 2006., Bosna i Hercegovina je bila treća. Mi smo mala zemlja, pa da smo u pljuvanju treći... Iduće godine neko je dobio Šestoaprilsku plaketu. Njega niko ne pamti, "Lejlu" svi pamte. To je meni drago, jer sam svom narodu, svojoj zemlji donio uspjeh. To treće mjesto je ravno prvom mjestu. Da nas je barem neko podržao s više novca. Nama je Duško Bajević u Grčkoj platio spavanje. Maltene smo išli autostopom u Grčku, koliko smo podrške od države imali. To ovi ljudi ne shvataju, misle da će nekog izraditi otvarajući svaki dan po 200 metara autoputa. Imamo najskuplju autoput u Evropi. Oni misle da su važniji od naroda. Sad su u blatu, a iduće godine bit će u blatu zaborava - poručuje Pecikoza.

FK Sarajevo obilježava 68 godina od osnivanja

Decenije bordo ponosa



Bordo priča je počela 24. oktobra 1946. godine u dvorani Fiskulturnog doma u šeheru i traje nepunih sedam decenija. FK Sarajevo obilježava 68 godina postojanja i uspješnog djelovanja. Bordo klub nastao je spajanjem Omladinskog sportskog društva Sloboda i Radničkog sportskog društva Udarnik u novo društvo nazvano Torpedo 24. oktobra 1946. u velikoj dvorani popularnog Fisa.

Ideju za naziv dao je Šefik Maglajlić, koji je nakon povratka iz Rusije, bio zadržan igrom fudbalera istoimenog tima iz Moskve.

U avgustu 1947, na prijedlog tadašnjeg glavnog urednika Oslobođenja Mirka Ostojića, Sportsko društvo Torpedo i zvanično mijenja ime u Sarajevo. Drugi bitan datum za klub sa Koševa je 20. maj 1949. kada on počinje djelovati kao samostalna sportska organizacija.

Fudbalski klub Sarajevo, jedan od najvećih sportskih brendova Bosne i Hercegovine, ovih dana puni 68 godina od osnivanja. Trofeji, velike pobjede, armija navijača, velika evropskog fudbala... sve je to čime na Koševu imaju puno pravo biti ponosni.

Dvije titule

Dva naslova prvaka Jugoslavije (1967. i 1985.), u ligi koja je spadala u desetak najjačih u Evropi, obilježila su period početka agresije na BiH. Bile su to dvije sjajne generacije predvođene velikim trenerima, pokojnim Miroslavom Brozovićem i Boškom Antićem.

U poslijeratnom periodu bordo klub bio je šampion posljednji put 2007. uspjevši u tri navrata doći do vrata grupne faze Lige prvaka, odnosno Evropske lige.

Ipak, više od titula i trijumfa o FK Sarajevo kazuju dvije priče, čiji protagonisti nisu više među nama, ali žive u srcima svih bordo navijača.

Asim Ferhatović Hase je mnogo više od nekadašnjeg golgetera, ljudina s Vratnika, dobri čovjek iz naše bolje prošlosti. Kada se šezdesetih godina prošlog stoljeća ekspresno vratio iz turskog giganta Fenerbahčea, Hase je obrazložio riječima:

- Ne mogu, brate, ja igrati za novac i slušati kako trebam igrati. Hvala im, bili su korektni i nisu mi pravili probleme. Rekao sam im da ja mogu samo u Sarajevu igrati.

Želimir Vidović Keli bio je sjajan veznjak krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina, a kakva je ljudska

gromada, pokazao je u prvim danima opsade glavnog grada BiH. Keli je iz Dobrinje prevezio ranjenike u bolnicu na Koševu, a prilikom jedne takve akcije spašavanja zarobili su ga četnici i kasnije ubili.

Ljudske vrijednosti

Heroj je pokopan 4. juna 2004. godine, a sahranjen je, prema želji njegove porodice, s dresom Sarajeva. Odanost Haseti i Kelija FK Sarajevo, ali i najvišim ljudskim vrijednostima, izaziva najdublje poštovanje i vodilju svima onima koji su sada na Koševu i budućim generacijama.

Puno je istinskih asova igralo za tim sa Koševa. Među njima su najbolji fudbaler BiH svih vremena Safet Sušić, Mirsad Fazlagić, Asim Ferhatović, Vahidin Musemić, Ibrahim Biogradlić, Svetozar Vujović, Faruk Hadžibegić, Husref Musemić, Predrag Pašić... U novije doba to su bili Almir Turković, Emir Obuća, Džemal Smječanin, Muhidin Zukić, Alen Škoro, Muhamed Alaim i brojni drugi koji su pronosili slavu bordo sastava kako u bh. takmičenjima, tako i u evropskim kupovima.

Bolji uvjeti na stadionu

U sklopu projekta "Unapređenje infrastrukture na stadionima Premijer lige BiH", čiji nosilac aplikacije prema NSBiH i UEFA-i je FK Sarajevo, u proteklim sedmicama poboljšani su uvjeti za gledaoce, novinare i fudbalere na Olim-



pijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase". Ukupna vrijednost realiziranih poslova iznosi oko 300.000 KM.

- Urađen je značajan posao, ali glavni grad BiH zaslužuje da ima jedan moderan, nacionalni stadion, te ćemo kao klub sigurno dati punu podršku svim projektima koji će ići u tom pravcu. Upoznati smo s projektom rekonstrukcije stadiona, kao i sa postojanjem interesa investitora, te se nadamo da će već iduće godine biti napravljeni prvi konkretni koraci - izjavio je Dino Selimović, direktor FK Sarajevo.



Zdravo mršavljenje: Ovo je Bosanac po kojeg šeik iz Abu Dabija šalje privatni avion!

Višak kilograma je prvo zdravstveni, pa tek onda estetski problem. Hiljade ljudi iz regiona, među kojima su brojne poznate ličnosti, gojaznost su riješile saradnjom s dijetologom Đovanijem Kenanom Mandrom (Giovanni).

Naime, liposukcijska ishrana koju on koristi za gubitak kilograma postala je pravi hit u regionu. Zahvaljujući Mandri, Halid Bešlić je za samo dvije sedmice "skinuo" čak 15 kilograma.

Bez gladovanja

- Liposukcijska ishrana je ultimativni način mršavljenja baziran na aktivaciji metabolizma masti. Danas imamo stotine sretnih, zdravih i vitkih osoba koje su nakon godina i godina bezuspješnih pokušaja i raznih dijeta, napokon postigle vitku liniju, i to bez gladovanja. Svoje teorije zapravo baziram na tome da je debljina bolest pretjeranog nakupljanja masnoće i ne ovisi niti o prekomjernom jelu niti o premalo fizičke aktivnosti. Konzumacija previše kalorija nije uzrok debljanju - kaže Mandra.

Kako on ističe, trošenje više kalorija nego što se unosi hranom ne dovodi do dugoročnog gubitka težine nego dovodi samo do izgladnjivanja.

- Nakupljanje masnih zaliha i debljina ovisi o neravnoteži u hormonalnom reguliranju masnog tkiva i metabolizma masti. Sinteza masnoće i njeno nakupljanje nadilazi razgradnju masnoće iz masnog tkiva, pa time i sagorijevanje masnoće. Do mršavljenja dolazi kada hormonalno reguliranje masnog tkiva ponovo dođe u ravnotežu. Na tome je zapravo bazirana liposukcijska ishrana u kojoj ključnu ulogu imaju aminokiseline, čija je uloga da tijelu osiguraju energiju od metabolizma masti te pokrenu i ubrzaju procese mobilizacije i beta oksidacije masti u perifernim tkivima i jetri - kaže 34-godišnji Sarajlija.

Nakon 24 sata organizam se adaptira na korištenje acetoacetičke kiseline za energiju.

- Kako organizam ima stalnu potrebu za energijom, a kao izvor energije koristi masti, dolazi do trošenja slobodnih masnih rezervi i na taj način gubimo suvišne kilograme. Jedan ciklus od deset dana omogućava skidanje 7 do 10 posto tjelesne težine. Ciklusi se ponavljaju do željenog cilja. Dnev-

ni unos aminokiselina mora biti precizno određen od strane stručne osobe. Važno je unositi minimalno dva litra vodne dnevno - kaže najtraženiji nutricionista u regionu.

Voće i povrće

Mandra dodaje da već godinama živimo u zabludama o zdravoj ishrani.

- Okruženi smo "stručnjacima" koji nam konstantno savjetuju da jedemo krive stvari. Pojam "zdrave" prehrane najčešće se povezuje s vegetarijanstvom, "light" proizvodima i povećanim unosom voća, povrća i žitarica pa nam se sa svih strana nudi sjemenje te razni proizvodi od žitarica i soje, dok nam se istovremeno savjetuje da ograničimo unos crvenog mesa, jaja i punomasnih mliječnih proizvoda. Istina je zapravo suprotna. Masnoće iz hrane ne uzrokuju ni debljinu ni srčane bolesti niti kakve druge kronične civilizacijske bolesti - kaže Kenan.

Mandra ističe da su problem ugljikohidrati u hrani, njihov efekt na izlučivanje inzulina te time i cijelu hormonsku regulaciju homeostaze - sav taj hormonalni sadržaj i djelovanje u ljudskom tijelu.

- Što su ugljikohidrati rafiniraniji i time lakše probavljiviji, to negativnije djeluju na zdravlje i težinu. Šećer, naročito saharoza i fruktozni sirup su jako štetni, vjerovatno zbog kombinacije glukoze i fruktoze koji zajedno dižu razinu inzulina u krvi istovremeno dok se jetra preopterećuje viškom ugljikohidrata. Rafinirani ugljikohidrati, šećer i skrob su, radi svog direktnog utjecaja na inzulini i šećer u krvi, uzrok koronarnih (srčanih) bolesti i šećerne bolesti - kaže Kenan.

Liposukcijska ishrana postoji već 18 godina i uspješno se sprovodi u razvijenim zemljama.

- Kada sam prvi put čuo za ovo, odmah sam stupio u kontakt s profesorima u Italiji s Univerziteta "Tor Vergata" u Rimu. Profesor Mario Marchetti (Marchetti) me pozvao u Rim i otišao sam da bih se educirao u oblasti dijetologije, koja kod nas još ne postoji. Nakon što sam prošao edukaciju i istražio kliničke studije i znanstvena istraživanja terapijske učinkovitosti i efikasnosti ovog tretmana, krenuo sam s protokolom - kaže uspješni dijetolog.

Širenje ideje

Nakon nevjerovatne promjene u kojoj se riješio 20 kilo-



grama viška, Đovanijeva priča je tek počela.

- Počeo sam istraživati metabolizam masti i došao do otkrića koja su oduševila Znanstveni odbor Univerziteta "Tor Vergata" u Rimu, koji su me uskoro pozvali da održim prezentaciju i predstavim svoj rad. Nakon toga sam dobio podršku i znanstvenu potvrdu da nastavim sa širenjem ideje liposukcijske ishrane. Želja mi je da ovaj koncept učinim dostupnim svim pacijentima koji žele smršaviti jednostavno i brzo - kaže Đovani.

On ističe da je do sada više od 1.000 Bosanaca i Hercegovaca smršavilo zahvaljujući liposukcijskoj ishrani.

- To je veliki uspjeh, jer sam počeo s revolucijom u mršavljenju prije samo nekoliko mjeseci. Ako uzmete da je svaki pacijent u prosjeku izgubio 10 kilograma, onda smo zajedno potrošili preko 10.000 kilograma masti. Transformacije su nevjerojatne, od djevojke koja je s 110 kilograma došla na 66 za manje od dva mjeseca, do pacijenata koji su za samo tri dana trošili do pet kilograma masnih naslaga. Najviše volim da radim s pacijentima koji imaju oko 100 kilograma, a pacijente koji žele da skinu samo 3-5 kilograma najčešće odbijam ili im dajem samo smjernice kako se pravilno hraniti bez ikakve terapije. Takve smjernice koje su bazirane na LCHF ishrani, baziranoj na smanjenju ugljikohidrata i unosu zasićenih masnoća dajem svim pacijentima kao doživotni protokol za održavanje kilaže - kaže Mandra.

Najtraženiji dijetolog u regionu ističe da je struktura njegovih pacijenata vrlo šarolika.

- Među njima ima jako puno ljekara s klinika u Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli, Mostaru... Ima i političara koji su visoko rangirani, među njima čak i jedan ministar zdravstva. Tu su i estradne ličnosti među kojima je i zvijezda Halid Bešlić,

ali osobe iz kulturnog i javnog života Hrvatske, Srbije, Crne Gore. Etika i privatnost svakog pacijenta mi ne dozvoljava da javno spominjem imena, ali sam ponosan na sve pacijente kojima sam pomogao da se riješe viška kilograma. Jedan šejk iz Abu Dabija koji ima problem s gojaznosti mi je ponudio da po mene pošalje privatni avion da bih došao da mu pomognem i uskoro putujem kod njega - kaže Kenan.

Na proljeće knjiga "Liposukcijska ishrana"

Mandra ima klijente u cijeloj bivšoj Jugoslaviji i plan mu je da u svim većim gradovima otvori savjetovališta za ishranu te da liposukcijska ishrana postane dostupna svim osobama, koje žele preuzeti odgovornost za svoje zdravlje i smršaviti.

- Takvo savjetovalište trenutno postoji u Sarajevu, u ulici Danijela Ozme 1, a u toku je otvaranje u Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Skopju, Ljubljani... Na proljeće izlazi moja prva knjiga "Liposukcijska ishrana", počinjem i sa snimanjem serijala TV emisija, a želja mi je promovirati internet-stranicu www.ishrana.ba da bi moje teorije o ishrani bile dostupne široj javnosti. Mislim da sam pokrenuo revoluciju u ishrani koja svakog dana ima sve više sljedbenika - kaže Kenan.

Jedite više masnoća, a manje šećera

- Našu ishranu čine rafinirani industrijski proizvodi, koji su nutritivno osiromašeni, dakle ne sadrže one nutrijente koje naše tijelo treba, a prepuni su hemijskih aditiva od kojih su mnogi štetni i kancerogeni. Zapostavili smo hranu u njenom izvornom obliku, ne pripremamo hranu kod kuće već kupujemo stvari u celofanima, vrećicama, kutijama i konzervama s rokom trajanja od nekoliko godina. Zaboravili smo domaća jaja, naročito žumance, jer mislimo da je to štetni holesterol, a to je najzdravija hrana koja postoji - kaže Đovani.



Dijetolog Đovani Kenan Mandra

**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Pred vama je malo mirnija sedmica.
Zdravlje: Blaga nervoza je ono što će vas pratiti u narednom periodu.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ljubav: Ukoliko ste zaljubljeni u osobu koja je negdje daleko, može se reći da ta veza ide u pozitivnom smjeru.
Zdravlje: Vaš duh je najjače oružje.

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Kod vas je i ljubav u znaku putovanja.
Zdravlje: Iako djelujete energično i spremno na sve, vi vapite za odmorom.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Iskazivanje sopstvenih, najdubljih osjećaja, neće donijeti ništa negativno.
Zdravlje: Osjećate se zdravo.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Ljubav: Još uvijek ste u nemilosti zvijezda.
Zdravlje: Početkom sedmice pazite na mučninu i vrtoglavicu.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

Ljubav: Ponosni ste na sebe, a vide to i drugi.
Zdravlje: Sjajno, bar tokom narednih dana.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Ljubav: Uživajte u okruženju prijatelja.
Zdravlje: U nemilosti ste kada je zdravlje u pitanju.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Ljubav: Trenutno vlada zatišje. Kao da ste zadovoljni onim što imate.
Zdravlje: Krajem sedmice biste mogli biti izloženi jačim napadima glavobolje.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)

Ljubav: Odlučili ste sebi dati oduška i ispuniti svaki, pa i najmanji hir.
Zdravlje: Posvetili ste se sebi i brizi o sopstvenom tijelu.

**JARAC** (21.12 - 19.01)

Ljubav: Partner je uspio uspostaviti odgovarajući kontakt s vama.
Zdravlje: Osjećate se sasvim dobro.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Još uvijek je sve lijepo.
Zdravlje: Grlo će biti jedno od osjetljivijih tačaka ove sedmice.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Ne snalazite se najbolje. Mudro se povucite.
Zdravlje: Disajni organi su vaša slaba tačka.

Mala riznica velikih misli



Francois - Marie Arouet de Voltaire
(1694 - 1778)

Bol je isto tako neizbježna kao i smrt.



William Shakespeare (1564 - 1616)

Savjetovati ljudi umiju i utješno govoriti o jadima dok ih sami ne osjete.



Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Tamo gdje se mora birati između kuka-vičluka i nasilja, ja sam za nasilje.



Immanuel Kant (1724 - 1804)

Ljubav je stvar osjećaja, a ne volje, te ne mogu ljubiti zato što hoću, a još manje zato što moram; s toga je obavezna ljubav glupost.



Ivo Andrić (1892 - 1975)

Rana koja se krije, sporo i teško zacjeljuje.

Iako četiri godine nije ništa radila, Adele dnevno dobije 80.000 funti



Slavna pjevačica Adele zarađuje 80 hiljada funti dnevno, uprkos činjenici da nije objavila album već četiri godine!

Samo prošle godine njene su dvije firme ostvarile 54 miliona funti dobiti, a taj bi se uspjeh mogao i nastaviti budući da je njen posljednji album '21' postigao veliki uspjeh. Britanska pjevačica trenutno uživa u majčinstvu, a ne mora ni prstom mrdnuti budući da joj se lijepa novčana svota svakog dana slijeva na račun.

Nedavno je slavna Aretha Franklin otpjevala Adelin hit 'Rolling In The Deep' te je to samo još jedan dokaz koliko je ova pjevačica cijenjena kako od kolega, tako i od strane publike.

Predmeti iz Madonninog života na aukciji

Fanovi kraljice popa Madonne u novembru će moći da na aukciji kupe neke predmete iz njenog ličnog i profesionalnog života, saopštila je kuća "Julien's Auctions". Rekviziti iz spotova za numere "Material Girl", "Music" i "American Pie" bit će ponuđeni na aukciji u Beverly Hillsu. Na aukciji će se naći i više od 30 predmeta iz Madoninog filma "Evita" iz 1996. godine, piše AP. "Julien's Auctions" navodi da će se na aukciji naći i neke od nagrada koje je Madonna osvojila uključujući MTV video muzičke nagrade i American music nagrade, kao i stihovi, dnevnik iz 1988., čekovi i godišnjak iz 1972.



Slavna glumica iznenada preminula u 55 godini

Poznata televizijska i filmska glumica Elizabeth Pena iznenada je preminula u 55. godini.

Pena je preminula u bolnici u Los Angelesu, a njezina menadžerica je poručila kako je umrla prirodnom smrću.

Jedna od najpoznatijih Latino glumica Hollywooda, koja je otvorila put mnogim svojim kolegicama porijeklom iz Latinske Amerike u bogatoj karijeri dugoj četiri desetljeća, glumila je u filmovima 'La Bamba', 'Rush Hour', 'Free Willy 2' i brojnim drugima.

Nedavno je gostovala i u dvije epizode nagrađivane serije 'Modern Family'.

Elizabeth Pena je dijete kubanskih imigranata, a odrasla je u New Yorku. Bila je jedna od osnivača Hispanske organizacije Latino glumaca, a mnogi od njih oprostili su se od nje putem svojih društvenih mreža.

'Počivaj u miru Elizabeth Pena. Popločala si put mnogima od nas', poručila je slavna Eva Longoria



su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

8	5	4	6	7	9	3	2	1
9	7	2	5	1	3	4	6	8
6	1	3	8	2	4	9	5	7
1	8	5	3	4	6	2	7	9
2	3	7	1	9	5	8	4	6
4	6	9	7	8	2	1	3	5
3	2	8	9	6	7	5	1	4
7	4	1	2	5	8	6	9	3
5	9	6	4	3	1	7	8	2

		9		1	3			
		4	9			7		
			7				8	1
		6	8			5		2
	8						4	
5		7			2	3		
7	6				9			
		1			8	2		
			6	3		4		

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:

Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867

E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.743.5731.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
 [] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____



E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE **HOGAR STRAŠNI**



♦

-Mujo ide ulicom i primjeti da mu sat ne radi, crkla baterija. Okrenu se lijevo-desno i ugleda prekoputa radnju sa velikim satom u izlogu. Uđe unutra i zatraži od vlasnika radnje baterije za sat, ovaj odgovori da nema. Na to će Mujo: "Kakav si ti sajdzija kad nemaš baterija"? Vlasnik odgovara: "Nisam ja sajdzija, ja sam berber i sunetim djecu". Mujo će na to: "Ako nisi sajdzija, što onda stavi onaj veliki sat u izlog"? Berber odgovara: "A sta bi ti matereti stavio u izlog da si na mom mjestu"?

♦

Zašto balerine plešu na prstima???

- Da ne probude publiku!!!!

♦

Kaze Fata svom mužu Muji:

- Mujo, ja sam trudna!
- Ali kako bona, kad sam pazio?

Fata će na to:

- Pa, to ti je kao u saobraćaju, džaba što ti paziš, kad drugi ne paze!

♦

Razgovaraju dvije susjede:

- Nadam se da ćete prodati tog vašeg psa. Moja kćerka jučer nije mogla završiti sat pjevanja jer je vaš pas užasno zavijao!
- Oprostite gospođo, ali vaša kćerka je prva počela!

- ♦
- Banke kažu da imaju neograničeno povjerenje u svoje klijente. Ali zašto onda vežu olovke na svojim pultovima?!

♦

Otišao Mujo u dućan i reče:

- 1kg limuna molim.
- Hoćete li vrećicu?
- Jok, šutaću nogama do kuće!

vicevi

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.
Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

011387 33 618 325

Izdajem dvosoban stan u
Lawrenceville.Tel: 770 338 9507

Prodajem kuću 10X10m2 na sprat (
plac 400m2).Centar Banovića.
Tel: 011387 66 396 960

Razno

Povoljno i sigurno čuvanje Vaše
djece-Lawrenceville.
Tel: 404 819 3419

Upoznao bih ženu,bosanku,staru
do 60.godina radi druženja.
Tel: 314-484-5049

Traži se žena za čišćenje kuća.
Fleksibilni sati. Mogućnost dobre
zarade. Sve informacije na
telefon:404-547-7017

Živim u Njemačkoj sa bratom.
Željela bih upoznati muškarca
60-ih godina radi druženja i braka.
Tel: 01149-703-123-6738

Živim u U.S.A. država Teksas i
željela bih upoznati slobodnog
muškarca koji živi ovdje u U.S.A.
od 55 godina radi zajedničkog
druženja i mogućeg braka.
Tel: 469-449-7095

Prodaja

Izdajem dvosoban renoviran stan
u Lawrenceville. Cijena \$ 700.00,
struja i voda uključeni u cijenu.
Tel: 470 214 7619

Prodajem trosoban stan 83m2 na
trećem spratu u Lukavcu.
Tel: 904 514 2133

Prodajem kuću na sprat 117m2
u Novom Travniku,centar grada.
Mali poslovni prostor.Cijena po
dogovoru.
Tel: 01149 703 123 5002

Prodajem stan: Podlugovi,zgrada
željeznička stanica, papiri
1/1,54m2,potrebna adaptacija.
Tel: 206-769-4447

Prodajem stan u Tuzli 63m2.
Cijena 1100km/m2 ili po dogovoru.
Lokacija Dragolod (blizu stadiona).
Tel: 727-488- 3164

Prodajem kuću,predgrađe Saraj-
eva,140m2,telefon,struja,voda,4
duluma zemlje sa 108 voćaka.
Tel:011381 64 886 2544

Izdajem dvosoban stan u podrumu-
basement.\$ 800.00. U cijenu
uračunata struja voda i gas.
Tel: 404 518 0925

Prodajem dvospratnu kuću u
Sarajevu,Vraca,u blizini policijske
škole.Površina 200m2+dvorište i
privatni put.Tel: 704 900 4621 ili

**KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
DO 20 RIJEČI**

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA -

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Impressum

Europa Magazine
ISSN 1939-3423
Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America
Phone: +1 (678) 743 5731

Europa

E-mail: editor@europamagazine.info
www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić
Senior Photographer and Graphic De-
sign Manager: Dan Dalibor Spalat
Graphic Design: Aldin Ajanovic,
Internet Presentation: Damir Setkic
Freelance writer Europe: Milan Pekić
Community: Enes Selimović
Marketing manager: Dino Krgo



Pridružite se velikoj i sretnoj porodici
naših gledatelja, kontaktirajte

Jedna jedina
BosnaTV
bosnatv.com
USA/Kanada 1.800.771.0790

 **FASTV**
www.fastv.com
1-866-639-8911

EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM




 **\$1.290**

AUTOMOBIL

 **\$1.390**

SUV/VAN

 **\$690**

MOTOR

 **\$790**

JET SKI/ATV

 **\$99**

PAKET

 **od \$100**

NAMJEŠTAJ
(po komadu)

SELIDBE USA-BOSNA

KONTEJNERI 20'ST I 40'HC - DOOR TO DOOR

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Tel: 1-866-877-7271